

# **PLAN I PROGRAM RADA**



**SARAJEVO, DECEMBAR 2025. GODINE**

Broj: 01-02-3-3898/25

## **SADRŽAJ**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RIJEČ GENERALNOG REVIZORA</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>1. UVOD</b>                                              | <b>5</b>  |
| <b>2. FINANSIJSKA REVIZIJA</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>3. REVIZIJA UČINKA</b>                                   | <b>19</b> |
| <b>4. RAZVOJ, METODOLOGIJA I UPRAVLJANJE KVALITETOM</b>     | <b>23</b> |
| <b>5. PRAVNA, ADMINISTRATIVNA, FINANSIJSKA I IT PODRŠKA</b> | <b>25</b> |
| <b>6. IZVJEŠTAVANJE</b>                                     | <b>29</b> |
| <b>7. OSTALE AKTIVNOSTI</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>8. PRILOG</b>                                            | <b>34</b> |

# RIJEČ GENERALNOG REVIZORA

Plan i program rada za 2026. godinu zasniva se na zakonskim obavezama, međunarodnim standardima i strateškim prioritetima Ureda, uz poseban fokus na jačanje povjerenja javnosti u rad Ureda. Ostajemo dosljedni našoj misiji da kvalitetnim izvještavanjem jačamo finansijsko upravljanje i kontrole, i doprinesemo transparentnom i odgovornom upravljanju javnim sredstvima.

U narednoj godini planirano je provođenje i objava 150 izvještaja finansijske revizije i sedam revizija učinka, usmjerenih na sektore i teme od najvećeg značaja za građane Federacije BiH. Posebnu pažnju posvetit ćemo analizama načina trošenja javnih sredstava, učinkovitosti javnih politika i oblastima koje doprinose ispunjavanju ciljeva održivog razvoja.

Svjesni da kvalitet revizija svoju punu vrijednost ostvaruje tek kroz primjenu datih preporuka, dodatno ćemo ojačati aktivnosti praćenja postupanja po preporukama kako bismo podstakli institucije na odgovornije upravljanje resursima.

U 2026. godini razvijat ćemo otvorenu, dvosmjernu i proaktivnu komunikaciju s Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju, subjektima revizije, organizacijama civilnog društva, medijima i građanima. Naš je cilj da revizorski nalazi budu jasni, dostupni i razumljivi, te da se efekti revizija koriste u što većoj mjeri.

Posebnu važnost dat ćemo jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenika. Kroz strateški pristup internim edukacijama, razmjenu znanja i stalno unapređenje metodologije rada, nastojat ćemo osigurati da naši revizori imaju podršku, znanja i alate potrebne za kvalitetno obavljanje zadataka u skladu s najboljim međunarodnim praksama.

Vjerujem da ćemo kao kolektiv ostvariti planirane ciljeve i doprinijeti daljnjem jačanju povjerenja građana u rad javnih institucija.

---





**Mirza Kudić**

**Generalni revizor**

*„Povjerenje se gradi  
činjenicama: jasnim nalazima,  
otvorenom komunikacijom i  
dosljednim djelovanjem.“*

# PLAN REVIZIJA



*finansijske revizije po sektorima*

*Revizija učinka*

strateške oblasti za odabir tema revizije učinka

- kvalitet i dostupnost ključnih javnih usluga
- održivi razvoj, okoliš i prirodni resursi
- upravljanje javnim finansijama, imovinom i javnim nabavkama
- digitalizacija i inovacije u javnom sektoru
- jačanje otpornosti i održivosti sistema javne uprave
- integritet, etika i borba protiv korupcije u javnom sektoru

Na osnovu člana 21. stav (1) i člana 22. stav (2) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine<sup>1</sup> i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine,<sup>2</sup> nakon konsultacije sa zamjenicom generalnog revizora, generalni revizor donosi

## **Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2026. godinu**

### **1. Uvod**

Zakonom o reviziji budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine<sup>3</sup> osnovan je Ured za reviziju institucija u FBiH (u daljnjem tekstu: Ured za reviziju/Ured) 2000. godine kao vrhovna revizijska institucija Federacije BiH. Njegovi osnovni ciljevi, dužnosti, organizacija, rukovođenje i nadležnosti definisane su Zakonom o reviziji institucija u FBiH iz 2006. godine. Generalni revizor rukovodi Uredom, a zamjenik mu pomaže u obavljanju dužnosti.<sup>4</sup>

Ured za reviziju je nezavisna i profesionalna institucija čija je osnovna misija da, kroz provođenje finansijskih revizija, revizija učinka i drugih specifičnih revizija, doprinosi transparentnom, odgovornom i zakonitom upravljanju javnim sredstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svojim djelovanjem Ured jača povjerenje javnosti u institucije, doprinosi razvoju odgovorne javne uprave i podstiče efikasnije korištenje budžetskih i drugih javnih resursa.

Nadležnosti u skladu sa odredbama Zakona o reviziji institucija u FBiH obuhvataju: Parlament FBiH, Predsjednika FBiH, Vladu FBiH i njena ministarstva, vanbudžetske fondove koji mogu biti uspostavljeni zakonom, javne fondove, zavode i agencije, skupštine i vlade kantona na teritoriji FBiH, općine na teritoriji FBiH, sve budžetske institucije koje se direktno finansiraju iz budžeta koje usvaja Parlament, skupštine kantona i općinska vijeća, sredstva koja su kao zajam ili garant za BiH osigurana nekoj instituciji, ili projektu u FBiH od međunarodnih tijela i organizacija i sredstva osigurana iz budžeta bilo kojoj drugoj instituciji, organizaciji ili tijelu. Nadležnosti Ureda za reviziju obuhvataju i preduzeća u kojima država ima vlasnički udjel od 50% plus jednu dionicu više, kao i sve finansijske, administrativne i druge aktivnosti, programe i projekte kojima upravlja jedna ili više navedenih institucija i tijela, uključujući i procesiranje i prihode od prodaje imovine, privatizacije i koncesija.

U skladu sa naprijed navedenim nadležnostima, definisane su sljedeće grupe subjekata revizije:


---

<sup>1</sup> „Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06; u daljnjem tekstu: Zakon o reviziji

<sup>2</sup> Broj: 09-02-1213/16 od 30. 9. 2016. godine

<sup>3</sup> „Službene novine Federacije BiH“, br. 48/99

<sup>4</sup> Član 21. Zakona o reviziji



U okviru svoji nadležnosti, Ured provodi:

finansijske  
revizije

revizije učinka

druge specifične  
revizije

Revizije koje Ured provodi omogućavaju identifikaciju nepravilnosti, slabosti u sistemima internih kontrola, rasipanja javnih sredstava i neefikasnosti koje mogu ugroziti integritet institucija i kvalitet javnih usluga.

Plan i program rada za 2026. godinu izrađen je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima Ureda i INTOSAI-jevim Okvirom profesionalnih objava (IFPP). Definišu se aktivnosti za obavljanje osnovne djelatnosti, tj. finansijske i revizije učinka, kao i svi ostali poslovi i zadaci koji osiguravaju kvalitetan rad i razvoj Ureda (razvoj, metodologija i upravljanje kvalitetom, pravni i opći poslovi, finansijsko-računovodstveni poslovi, informacione tehnologije, komunikacije i saradnja).

Sastavni dio Plana i programa rada je i Godišnji plan revizija, koji se zasniva na:

- zakonskim obavezama i nadležnostima;
- strateškim ciljevima;
- izvještajima i nalazima Evropske komisije;
- preporukama SIGMA-e;
- raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

Nadležnost Ureda za reviziju obuhvata preko 2.000 subjekata javnog sektora u FBiH. Ovakav obuhvat nadležnosti zahtijeva pažljivo planiranje, procjenu rizika i usmjeravanje kapaciteta prema oblastima od najvećeg značaja za javni interes.

Istovremeno, revizorski izvještaji predstavljaju važan instrument javne odgovornosti i transparentnosti, jer doprinose boljem razumijevanju rezultata budžetskog izvršenja i racionalnijem donošenju odluka o javnim politikama.

Godišnje aktivnosti zasnivaju se na strateškim opredjeljenjima Ureda za reviziju definisanim u strateškim dokumentima **za period 2026-2030**, i to: Strategiji razvoja Ureda, Strategiji komunikacija i Strateškom planu revizije učinka.

- ✚ **Strategija razvoja Ureda** definiše prioritete koji će omogućiti dalji rast i jačanje kapaciteta institucije. **Strateški ciljevi obuhvataju jačanje utjecaja, kvalitet i jačanje kapaciteta.**
- ✚ **Strategija komunikacija** usmjerena je na jačanje prepoznatljivosti i razumijevanja uloge Ureda u društvu. Njeni ciljevi obuhvataju: **povećanje svijesti o ulozi i nadležnostima Ureda, jačanje povjerenja i transparentnosti, te unapređenje odnosa s ključnim akterima.**
- ✚ Ključni **strateški prioriteti u reviziji učinka su:** kvalitetna procjena ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti javnih politika, programa i aktivnosti; analiza ključnih rizika i faktora koji utiču na uspjeh institucija u ostvarivanju ciljeva; identifikovanje prilika za poboljšanja, reforme i pametnije korištenje javnih sredstava; davanje korisnih, ostvarivih i mjerljivih preporuka koje unapređuju upravljanje i rezultate; te praćenje implementacije preporuka i trendova učinka kroz vrijeme radi povećanja dugoročnog utjecaja revizije.

Posebna pažnja posvetit će se primjeni Etičkog kodeksa, koji definiše vrijednosti i principe ponašanja svih zaposlenih u Uredu. Zaposleni su obavezni da prilikom obavljanja svojih dužnosti poštuju i primjenjuju načela nezavisnosti, objektivnosti, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja i kompetentnosti. Ured kontinuirano jača kulturu etike i integriteta, promovišući svijest o ličnoj i institucionalnoj odgovornosti svakog zaposlenika.

Vizija budućeg razvoja Ureda za reviziju ostaje usmjerena ka dosljednom provođenju revizija u skladu s INTOSAI-jevim Okvirom profesionalnih objava, razvoju novih metodologija i alata za reviziju, te većoj upotrebi digitalnih tehnologija u procesu revizije. Ured teži tome da bude prepoznat kao vodeća revizorska institucija javnog sektora u Bosni i Hercegovini i regionu, koja svojom stručnošću i nepristrasnošću doprinosi boljem upravljanju i većem povjerenju građana u institucije javnog sektora.

Na taj način, kroz profesionalan, odgovoran i etičan rad, Ured za reviziju nastavlja ispunjavati svoju misiju - da doprinese jačanju transparentnosti, odgovornosti i povjerenja u upravljanju javnim sredstvima Federacije Bosne i Hercegovine.

## 2. Finansijska revizija

Prilikom vršenja revizije, u skladu s revizijskim standardima, pregledaju se finansijski izvještaji i pripadajući računi institucija kod kojih se vrši revizija s ciljem procjene da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilanci u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja budžeta.<sup>5</sup>

S obzirom na značajan broj subjekata u Federaciji BiH koji su u nadležnosti Ureda za reviziju i njihovu raznovrsnost, finansijsku reviziju obavljaju četiri organizacione jedinice koje su uspostavljene prema vrsti subjekata.

U prva tri kvartala 2026. godine aktivnosti sektora za finansijsku reviziju bit će usmjerene na obavljanje planiranih 150 finansijskih revizija (74 revizije finansijskih izvještaja i usklađenosti s relevantnim zakonima i drugim propisima i 76 revizija praćenja postupanja po preporukama) za koje je angažovano 19 timova.

---

<sup>5</sup> Član 13. Zakona o reviziji

U posljednjem kvartalu izvršavat će se aktivnosti koje se odnose na donošenje planova za narednu godinu i provođenje prethodnih finansijskih revizija za 2026. godinu.

Ured svake godine obavlja reviziju i daje mišljenje o Godišnjem izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH i izvještajima Parlamenta FBiH, predsjednika FBiH, Vlade FBiH i njenih ministarstava.<sup>6</sup> Uzimajući u obzir značajan broj subjekata u nadležnosti Ureda, procjenom rizika utvrđuju se i ostali subjekti, pored obaveznih godišnjih revizija. Prilikom procjene rizika, kriteriji koji se razmatraju utvrđeni su Zakonom o reviziji i metodologijom, te uključuju visinu budžeta, prethodno dato mišljenje, raspoložive ljudske resurse, strateška opredjeljenja, posebne zahtjeve za reviziju koje Ured dobije od nadležnih i drugih organa, signale iz okruženja i medija itd.

U skladu s usvojenom metodologijom za finansijsku i reviziju usklađenosti,<sup>7</sup> u izvještajima o finansijskoj reviziji daju se dva odvojena mišljenja:



#### ❖ Aktivnosti u obavljanju finansijske revizije

Finansijska revizija obavlja se u dvije faze: prethodna i konačna. Planiranje i obavljanje prethodnih revizija započinje u posljednjem kvartalu godine koja se revidira, a konačna se obavlja nakon predaje finansijskih izvještaja, do roka utvrđenog planom revizija.

Revizije se najavljuju putem pisama najave, koja se dostavljaju sa pregledom potrebne dokumentacije kako bi se revizori adekvatno pripremili za reviziju. Tokom obavljanja prethodne revizije prati se primjena preporuka iz ranijih revizija i vrši se analiza mjera poduzetih na osnovu tih preporuka.<sup>8</sup>

Poslije prethodne revizije, u skladu s ISSAI-jem 2265,<sup>9</sup> važni nedostaci u internim kontrolama, kao i greške otkrivene tokom revizije, saopćavaju se rukovodiocu subjekta revizije putem pisma menadžmentu kako bi se otklonile prije sastavljanja finansijskih izvještaja.

Nacrt izvještaja se dostavlja rukovodiocu subjekta revizije na komentar. Rok za dostavljanje komentara je 15 dana po prijemu nacrta. Ured prilikom sačinjavanja konačnog izvještaja razmatra sve dostavljene komentare s aspekta opravdanosti i argumentovanosti.<sup>10</sup>

Konačni izvještaj dostavlja se revidiranoj instituciji, Parlamentu FBiH, Vladi FBiH i Predsjedniku FBiH, a može

---

<sup>6</sup> Član 11. i 13. Zakona o reviziji

<sup>7</sup> U daljnjem tekstu: metodologija

<sup>8</sup> Shodno članu 13 (3) Zakona o reviziji

<sup>9</sup> „Saopćavanje nedostataka u internim kontrolama onima koji su zaduženi za upravljanje i menadžmentu“

<sup>10</sup> Član 15. Zakona o reviziji

se dostaviti i ostalim nadležnim institucijama. Svi izvještaji objavljuju se na internet-stranici Ureda za reviziju.<sup>11</sup>

#### ❖ Praćenje postupanja po preporukama

Zbog velikog broja subjekata koji se ne revidiraju svake godine, pa čak i duži period, Ured ne može održati kontinuitet svih revizija. Stoga se već treću godinu obavljaju revizije praćenja postupanja po preporukama. Kriteriji koji se razmatraju prilikom odabira subjekata za praćenje su značajnost institucija po svojoj ulozi, period obavljanja prethodne revizije, prethodno dato mišljenje i broj datih preporuka.

***Po pitanju praćenja primjene preporuka (ili „naknadne kontrole“) INTOSAI P 12 – Vrijednosti i koristi VRI (principi 1 i 3) od vrhovnih revizijskih institucija zahtijeva da imaju efektivne mehanizme i uspostavljene procedure za praćenje realizacije preporuka, te da javno izvještavaju o mjerama poduzetim u pogledu realizacije datih preporuka (INTOSAI P 20, princip 7), s ciljem jačanja odgovornosti državnih i javnih organa.***

S obzirom na to da nema svrhe provoditi više revizija ukoliko se ne pruža pomoć u provedbi ranijih preporuka, Ured za reviziju će u 2026. godini nastaviti s povećanjem broja praćenja postupanja po preporukama, te je planirano 76 praćenja postupanja po preporukama datim u ranije izvršenim finansijskim revizijama.

Praćenje mjera koje poduzima subjekt revizije, prema ISSAI-ju 100 – Osnovni principi revizije javnog sektora, usmjereno je na to je li revidirani subjekt adekvatno riješio istaknutu problematiku, uključujući i šire implikacije. U skladu sa zahtjevima navedenih standarda, obaveza vrhovnih revizijskih institucija je da vrše provedbu revizijskih preporuka i izvještavaju o utjecaju svog rada.

## 2.1 Sektor za finansijsku reviziju institucija Federacije BiH

Registar budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od 68 korisnika, koji se finansiraju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrše federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije. Kompleksnost revizija iz nadležnosti ovog Sektora, između ostalog, ogleda se u velikom broju zakona i propisa koji se mogu utvrditi kao kriteriji za reviziju, te u činjenici da su predmet revizije konsolidovani finansijski izvještaji Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

U Sektoru za finansijsku reviziju institucija Federacije BiH svake godine obavljaju se obavezne finansijske revizije Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH i 19 korisnika, koji se odnose na Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i 16 ministarstava. Ove revizije je potrebno izvršiti u zakonom propisanom roku, tj. najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja godišnjeg izvještaja.<sup>12</sup> Također je planirana revizija Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH. Pored ove 21 revizije, planirano je 15 praćenja postupanja po preporukama datim u ranije izvršenim finansijskim revizijama.

---

<sup>11</sup> Član 16. Zakona o reviziji

<sup>12</sup> Član 16. Zakona o reviziji

### 2.1.1 Planirane aktivnosti

Prema Planu revizija za 2025/2026. godinu, izvršit će se revizija Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2025. godinu i 20 budžetskih korisnika FBiH.

U tabeli je pregled planiranih finansijskih revizija institucija Federacije BiH, s osnovnim pokazateljima:

| Red. br.                                                                         | Naziv subjekta revizije                                                            | Sjedište | Budžet za 2025. godinu      | Prethodno revidirana godina | Prethodno dato mišljenje |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                  |                                                                                    |          |                             |                             | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |
| 1                                                                                | 2                                                                                  | 3        | 4                           | 5                           | 6                        | 7           |
| <b>A1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine</b>          |                                                                                    |          |                             |                             |                          |             |
| 1.                                                                               | Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu       | Sarajevo | 8.233.547.700               | 2024.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| <b>A2. Budžetski korisnici Federacije Bosne i Hercegovine, obavezne revizije</b> |                                                                                    |          |                             |                             |                          |             |
| 1.                                                                               | Parlament Federacije BiH                                                           | Sarajevo | 23.601.482                  | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 2.                                                                               | Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH                                             | Sarajevo | 3.965.489                   | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 3.                                                                               | Vlada Federacije BiH                                                               | Sarajevo | 64.732.662                  | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 4.                                                                               | Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova                                         | Sarajevo | 26.476.287                  | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 5.                                                                               | Federalno ministarstvo pravde                                                      | Sarajevo | 6.003.741                   | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 6.                                                                               | Federalno ministarstvo finansija                                                   | Sarajevo | 1.724.469.780 <sup>13</sup> | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 7.                                                                               | Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                            | Mostar   | 50.883.392                  | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 8.                                                                               | Federalno ministarstvo prometa i komunikacija                                      | Mostar   | 328.579.032                 | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 9.                                                                               | Federalno ministarstvo zdravstva                                                   | Sarajevo | 131.380.594                 | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 10.                                                                              | Federalno ministarstvo trgovine                                                    | Mostar   | 2.637.874                   | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 11.                                                                              | Federalno ministarstvo prostornog uređenja                                         | Sarajevo | 22.540.963                  | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 12.                                                                              | Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva                     | Sarajevo | 199.233.772                 | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 13.                                                                              | Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata | Sarajevo | 407.887.014                 | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 14.                                                                              | Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta                              | Mostar   | 130.940.851                 | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 15.                                                                              | Federalno ministarstvo rada i socijalne politike                                   | Sarajevo | 592.181.529                 | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 16.                                                                              | Federalno ministarstvo kulture i sporta                                            | Sarajevo | 79.799.295                  | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 17.                                                                              | Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica                               | Sarajevo | 50.327.038                  | 2024.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 18.                                                                              | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke                                         | Mostar   | 13.640.206                  | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 19.                                                                              | Federalno ministarstvo okoliša i turizma                                           | Sarajevo | 11.710.428                  | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| <b>A2. Budžetski korisnici Federacije Bosne i Hercegovine</b>                    |                                                                                    |          |                             |                             |                          |             |
| 1.                                                                               | Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH                        | Sarajevo | 42.649.575                  | 2023.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| <b>UKUPNO (A2. od 1 do 19 + A2. 1)</b>                                           |                                                                                    |          | <b>3.913.641.004</b>        |                             |                          |             |

Sektor za finansijsku reviziju institucija FBiH obaviti će 15 praćenja postupanja po preporukama iz prethodno provedenih finansijskih revizija, čiji pregled je dat u tabeli:

<sup>13</sup> U okviru planiranog budžeta Ministarstva finansija na otplatu vanjskog i unutrašnjeg duga odnosi se 1.086.284.651 KM.

| Red. br. | Naziv Izvještaja                                                                                      | Godina za koju je vršena finansijska revizija | Prethodno dato mišljenje |             | Broj datih preporuka |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|          |                                                                                                       |                                               | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |                      |
| 1        | 2                                                                                                     | 3                                             | 4                        | 5           | 6                    |
| 1.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog pravobranilaštva                                         | 2017.                                         | Pozitivno                | Pozitivno   | 9                    |
| 2.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine | 2018.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 8                    |
| 3.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača                | 2021.                                         | Pozitivno                | Pozitivno   | 4                    |
| 4.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać                   | 2021.                                         | Pozitivno                | Pozitivno   | 6                    |
| 5.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje                  | 2021.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 8                    |
| 6.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine                        | 2022.                                         | Pozitivno                | Pozitivno   | 3                    |
| 7.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom                 | 2022.                                         | S rezervom               | Negativno   | 22                   |
| 8.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje              | 2023.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 15                   |
| 9.       | Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za statistiku                                     | 2023.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 14                   |
| 10.      | Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za poljoprivredu                                  | 2023.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 15                   |
| 11.      | Izvještaj o finansijskoj reviziji Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine                       | 2023.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 15                   |
| 12.      | Izvještaj o finansijskoj reviziji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo                | 2023.                                         | S rezervom               | Pozitivno   | 11                   |
| 13.      | Izvještaj o finansijskoj reviziji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar                  | 2023.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 17                   |
| 14.      | Izvještaj o finansijskoj reviziji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica                     | 2023.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 18                   |
| 15.      | Izvještaj o finansijskoj reviziji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla                   | 2023.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 15                   |

## 2.2 Sektor za finansijsku reviziju institucija kantona, gradova i općina

U nadležnosti Sektora za finansijsku reviziju institucija kantona, gradova i općina je deset kantona, uključujući njihove budžetske korisnike, te 80 jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi). Kompleksnost revizija iz nadležnosti ovog Sektora, između ostalog, ogleda se u širokom spektru i raznolikosti zakona i propisa koji se mogu utvrditi kao kriteriji za reviziju, te u činjenici da su u određenim slučajevima predmet revizije konsolidovani finansijski izvještaji.

Općine i gradovi uvršteni su u Plan revizija za 2025/2026. godinu na osnovu procjene rizika, raspoloživih resursa i analize zahtjeva zainteresovanih strana.

Pri planiranju je uvaženo opredjeljenje Ureda da se skрати protok vremena između obavljanja revizija i praćenja postupanja po preporukama datim ovoj grupi subjekata. Finansijskim revizijama i revizijama praćenja postupanja po preporukama obuhvaćene su sve jedinice lokalne samouprave koje su posljednji put revidirane 2020. i značajan dio onih koje su posljednji put revidirane 2021. godine. Uvažavajući činjenicu da je u ranijem periodu protok vremena između revizija jedinica lokalne samouprave bio i preko deset godina, ovo opredjeljenje je u velikoj mjeri ostvareno.

U Plan revizija uvršteno je i pet kantonalnih budžetskih korisnika, koji ranije nisu revidirani.

U odnosu na prethodnu godinu, povećan je planirani broj praćenja postupanja po prethodno datim preporukama. Od ukupno 23, osam se odnosi na jedinice lokalne samouprave koje su posljednji put revidirane 2020. i 2021. godine, a 15 na kantonalne budžetske korisnike koji se najvećim dijelom odnose na one koji provode nadležnosti kantona u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, te izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i upravljanju putevima. Predmet praćenja je ukupno 291 preporuka.

### 2.2.1 Planirane aktivnosti

Shodno Planu revizija za 2025/2026. godinu, izvršit će se revizija 11 jedinica lokalne samouprave i pet kantonalnih budžetskih korisnika koji ranije nisu revidirani.

U tabeli je pregled planiranih finansijskih revizija, s osnovnim pokazateljima:

| Red. br.                           | Naziv subjekta revizije                                                              | Sjedište       | Budžet za 2025. godinu | Prethodno revidirana godina | Prethodno dato mišljenje |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                    |                                                                                      |                |                        |                             | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |
| 1                                  | 2                                                                                    | 3              | 4                      | 5                           | 6                        | 7           |
| <b>Jedinice lokalne samouprave</b> |                                                                                      |                |                        |                             |                          |             |
| 1.                                 | Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo                   | Sarajevo       | 11.283.856             | Nije vršena revizija        |                          |             |
| 2.                                 | Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona                                     | Zenica         | 14.766.451             |                             |                          |             |
| 3.                                 | Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona                            | Tuzla          | 4.265.402              |                             |                          |             |
| 4.                                 | Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona | Bihać          | 6.551.905              |                             |                          |             |
| 5.                                 | Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde                              | Goražde        | 2.539.196              |                             |                          |             |
| 6.                                 | Grad Mostar                                                                          | Mostar         | 153.261.006            | 2020.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 7.                                 | Grad Sarajevo                                                                        | Sarajevo       | 22.576.843             | 2020.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 8.                                 | Grad Bosanska Krupa                                                                  | Bosanska Krupa | 18.002.019             | 2020.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 9.                                 | Grad Novi Travnik                                                                    | Novi Travnik   | 19.226.929             | 2020.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 10.                                | Grad Gračanica                                                                       | Gračanica      | 33.289.277             | 2020.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 11.                                | Općina Ilijaš                                                                        | Ilijaš         | 24.432.350             | 2020.                       | S rezervom               | Pozitivno   |
| 12.                                | Općina Novo Sarajevo                                                                 | Novo Sarajevo  | 72.180.000             | 2021.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 13.                                | Općina Tomislavgrad                                                                  | Tomislavgrad   | 25.319.511             | 2021.                       | Negativno                | S rezervom  |
| 14.                                | Općina Žepče                                                                         | Žepče          | 15.700.000             | 2020.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 15.                                | Općina Busovača                                                                      | Busovača       | 9.300.000              | 2021.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 16.                                | Općina Bugojno                                                                       | Bugojno        | 16.106.000             | 2022.                       | S rezervom               | Negativno   |
| <b>UKUPNO (od 1 do 16)</b>         |                                                                                      |                | <b>448.800.745</b>     |                             |                          |             |

Sektor za finansijsku reviziju institucija kantona, gradova i općina obaviti će 23 praćenja postupanja po preporukama iz prethodno provedenih finansijskih revizija, čiji pregled je dat u tabeli:

| Red. br. | Naziv Izvještaja                                                                      | Godina za koju je vršena finansijska revizija | Prethodno dato mišljenje |             | Broj datih preporuka |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|          |                                                                                       |                                               | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |                      |
| 1        | 2                                                                                     | 3                                             | 4                        | 5           | 6                    |
| 1.       | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke Županije           | 2017.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 12                   |
| 2.       | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona               | 2017.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 5                    |
| 3.       | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske                | 2017.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 19                   |
| 4.       | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona                  | 2017.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 13                   |
| 5.       | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona    | 2017.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 13                   |
| 6.       | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo | 2017.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 3                    |
| 7.       | Direkcija za puteve Kantona Sarajevo                                                  | 2019.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 10                   |
| 8.       | Uprava za ceste Hercegbosanske županije                                               | 2019.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 4                    |
| 9.       | Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona                               | 2019.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 15                   |
| 10.      | Grad Tuzla                                                                            | 2020.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 10                   |
| 11.      | Grad Stolac                                                                           | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 16                   |
| 12.      | Grad Lukavac                                                                          | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 18                   |
| 13.      | Općina Tešanj                                                                         | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 13                   |
| 14.      | Općina Jablanica                                                                      | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 22                   |
| 15.      | Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije     | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 25                   |
| 16.      | Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo                                               | 2020.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 6                    |
| 17.      | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske                         | 2020.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 10                   |
| 18.      | Grad Orašje                                                                           | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 15                   |
| 19.      | Grad Gradačac                                                                         | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 19                   |
| 20.      | Općina Vogošća                                                                        | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 12                   |
| 21.      | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona        | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 13                   |
| 22.      | Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona                      | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 12                   |
| 23.      | Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona                                             | 2023.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 6                    |

## 2.3 Sektor za finansijsku reviziju zavoda, fondova i agencija

U nadležnosti Sektora za finansijsku reviziju zavoda, fondova i agencija su vanbudžetski fondovi, javne ustanove, agencije i udruženja na svim nivoima vlasti. Aktivnosti Sektora u 2026. godini usmjerene su na finansijske revizije vanbudžetskih fondova na federalnom i kantonalnom nivou, javnih ustanova na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou, i općinskog zavoda iz oblasti prostornog planiranja.

Kao i prethodnih godina, planirana je revizija Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, zbog svog značaja i važnosti za građane, odnosno veličina iznosa kojima upravljaju.

Prioritet je dat oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite. Planirana je revizija šest kantonalnih službi za zapošljavanje i pet federalnih ustanova socijalne zaštite. Pored subjekata iz oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite, planirana je revizija šest javnih ustanova iz oblasti zdravstva (dvije bolnice, od kojih jedna kantonalna i jedna općinska, i četiri doma zdravlja, od kojih tri općinska i jedan kantonalni), te jedan općinski zavod iz oblasti prostornog planiranja.

Osim toga, aktivnosti Sektora usmjerene su i na praćenje postupanja po preporukama subjekata koji su bili predmetom revizije u određenom revizijskom ciklusu. Prioritet je dat oblasti zdravstva. Praćenjem su obuhvaćene zdravstvene ustanove koje su revidirane 2021. i 2022. godine (tri klinička centra i 15 domova zdravlja). Predmet praćenja je ukupno 346 preporuka.

### 2.3.1 Planirane aktivnosti

Shodno Planu revizija za 2025/2026. godinu, izvršit će se revizija 20 vanbudžetskih fondova, javnih ustanova i zavoda, od kojih sedam prvi put.

U tabeli je pregled planiranih finansijskih revizija vanbudžetskih fondova, javnih ustanova i zavoda, s osnovnim pokazateljima:

| Red. br. | Naziv subjekta revizije                                                          | Sjedište | Finansijski plan za 2025. godinu | Prethodno revidirana godina | Prethodno dato mišljenje |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|          |                                                                                  |          |                                  |                             | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |
| 1        | 2                                                                                | 3        | 4                                | 5                           | 6                        | 7           |
| 1.       | Federalni zavod za zapošljavanje                                                 | Sarajevo | 207.070.427                      | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 2.       | Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“                        | Sarajevo | 105.539.000                      | 2023.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 3.       | Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona                        | Tuzla    | 52.823.000                       | 2023.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 4.       | Javna ustanova Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona                     | Bihać    | 18.651.740                       | 2023.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 5.       | Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona                                | Zenica   | 31.782.259                       | 2023.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 6.       | Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna Travnik | Travnik  | 18.040.815                       | 2023.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 7.       | Županijski zavod za upošljavanje Livno                                           | Livno    | 4.920.000                        | 2023.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 8.       | Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine      | Sarajevo | 332.950.000                      | 2024.                       | Pozitivno                | S rezervom  |

| Red. br.            | Naziv subjekta revizije                                                                             | Sjedište | Finansijski plan za 2025. godinu | Prethodno revidirana godina | Prethodno dato mišljenje |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|                     |                                                                                                     |          |                                  |                             | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |
| 1                   | 2                                                                                                   | 3        | 4                                | 5                           | 6                        | 7           |
| 9.                  | Javna ustanova Opća bolnica Tešanj <sup>14</sup>                                                    | Tešanj   | 16.847.986                       | 2019.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 10.                 | Javna ustanova Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo                                              | Sarajevo | 8.668.000                        | Nije vršena revizija        |                          |             |
| 11.                 | Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno                                                                 | Bugojno  | 8.471.533                        |                             |                          |             |
| 12.                 | Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Banovići                                                    | Banovići | 6.530.000                        |                             |                          |             |
| 13.                 | Dom zdravlja Grude                                                                                  | Grude    | 5.810.525                        |                             |                          |             |
| 14.                 | Dom zdravlja Stolac                                                                                 | Stolac   | 4.567.452                        |                             |                          |             |
| 15.                 | "Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu negu - Ljubuški" <sup>15</sup>                    | Ljubuški | 1.798.000                        | 2019.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 16.                 | "Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu negu, odgoj i obrazovanje - Pazarić" <sup>16</sup> | Pazarić  | 9.105.000                        | 2020.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 17.                 | "Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu negu - Drin"                                      | Fojnica  | 14.967.045                       | 2020.                       | S rezervom               | Pozitivno   |
| 18.                 | "Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu negu - Bakovići"                                  | Fojnica  | 10.326.503                       | 2020.                       | Pozitivno                | Pozitivno   |
| 19.                 | "Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje - Sarajevo"                                | Sarajevo | 3.903.665                        | Nije vršena revizija        |                          |             |
| 20.                 | Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj                                                       | Kakanj   | Nije usvojen finansijski plan    |                             |                          |             |
| Ukupno (od 1 do 20) |                                                                                                     |          | 862.772.950                      |                             |                          |             |

Sektor za finansijsku reviziju zavoda, fondova i agencija obaviti će 18 praćenja postupanja po preporukama iz prethodno provedenih finansijskih revizija, čiji pregled je dat u tabeli:

| Red. br. | Naziv izvještaja                                                             | Godina za koju je vršena finansijska revizija | Prethodno dato mišljenje |             | Broj datih preporuka |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|          |                                                                              |                                               | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |                      |
| 1        | 2                                                                            | 3                                             | 4                        | 5           | 6                    |
| 1.       | Dom zdravlja Mostar                                                          | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 18                   |
| 2.       | Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo                                 | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 28                   |
| 3.       | Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla | 2021.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 13                   |
| 4.       | Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zenica                                         | 2021.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 9                    |
| 5.       | Klinički centar Univerziteta u Sarajevu                                      | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 18                   |
| 6.       | Sveučilišna klinička bolnica Mostar                                          | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 25                   |

<sup>14</sup> Praćenje postupanja – 31. 12. 2024.

<sup>15</sup> Praćenje postupanja – 30. 6. 2022.

<sup>16</sup> Praćenje postupanja – 30. 6. 2022.

| Red. br. | Naziv izvještaja                                                | Godina za koju je vršena finansijska revizija | Prethodno dato mišljenje |             | Broj datih preporuka |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|          |                                                                 |                                               | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |                      |
| 1        | 2                                                               | 3                                             | 4                        | 5           | 6                    |
| 7.       | Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 33                   |
| 8.       | Dom zdravlja Tomislavgrad                                       | 2022.                                         | Negativno                | S rezervom  | 22                   |
| 9.       | Dom zdravlja Odžak                                              | 2022.                                         | S rezervom               | Negativno   | 25                   |
| 10.      | Dom zdravlja Livno                                              | 2022.                                         | Negativno                | S rezervom  | 23                   |
| 11.      | Dom zdravlja Ljubuški                                           | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 10                   |
| 12.      | Javna ustanova Dom zdravlja Kiseljak                            | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 17                   |
| 13.      | Javna ustanova Dom zdravlja Konjic                              | 2022.                                         | Negativno                | S rezervom  | 21                   |
| 14.      | Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zavidovići                        | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 11                   |
| 15.      | Javna ustanova Dom zdravlja Stari grad Mostar                   | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 16                   |
| 16.      | Javna ustanova Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde      | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 22                   |
| 17.      | Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Živinice                | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 19                   |
| 18.      | Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Cazin                         | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 16                   |

## 2.4 Sektor za finansijsku reviziju preduzeća u većinskom državnom vlasništvu

Aktivnosti Sektora za finansijsku reviziju preduzeća u većinskom državnom vlasništvu usmjerene su na finansijske revizije javnih preduzeća, kao i preduzeća u kojima država ima vlasnički udjel od 50% plus jednu dionicu ili više, na federalnom, kantonalnom, gradskom i općinskom nivou.

Zbog velikog broja preduzeća u nadležnosti Ureda za reviziju, aktivnosti Sektora uglavnom su usmjerene na finansijsku reviziju preduzeća koja nisu ranije revidirana ili nisu revidirana duži period, preduzeća sa značajnim prihodima i od posebne važnosti za građane, kao i onih koja su u proteklom periodu imala značajne poslovne promjene. U ovom ciklusu nastavit će se s revidiranjem velikih javnih preduzeća zbog njihovog ekonomskog značaja za Federaciju BiH, preduzeća namjenske proizvodnje, banaka i komunalnih preduzeća.

Složenost ovih revizija ogleda su u primjenjivim revizijskim kriterijima koji uključuju Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja, Međunarodne računovodstvene standarde, Zakon o javnim preduzećima u FBiH, Zakon o privrednim društvima, Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakon o javnim nabavkama itd.

### 2.4.1 Planirane aktivnosti

U skladu s Planom revizija za 2025/2026. godinu izvršit će se revizija 17 preduzeća, od kojih se osam revidira prvi put.

U tabeli je pregled planiranih finansijskih revizija preduzeća, sa osnovnim pokazateljima:

| Red. br.            | Naziv subjekta revizije                                                       | Sjedište subjekta | Plan rashoda za 2025. godinu | Prethodno revidirana godina | Prethodno dato mišljenje |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|                     |                                                                               |                   |                              |                             | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |
| 1                   | 2                                                                             | 3                 | 4                            | 5                           | 6                        | 7           |
| 1.                  | JP "Sarajevoputevi" d.d.                                                      | Sarajevo          | 8.418.100                    | 2018.                       | Negativno                | Negativno   |
| 2.                  | JP "Ceste FBiH" d.o.o.                                                        | Sarajevo          | 127.267.000                  | 2023.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 3.                  | Fond kantona Sarajevo za izgradnju stanova                                    | Sarajevo          | 16.268.328                   | Nije vršena revizija        |                          |             |
| 4.                  | „PRETIS“ Društvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d. d. | Vogošća           | 148.119.890                  | 2019. i 2020.               | Negativno                | S rezervom  |
| 5.                  | UNIS „Ginex“ d.d.                                                             | Goražde           | 85.086.514                   | 2021.                       | S rezervom               | S rezervom  |
| 6.                  | „Binas“ d.d. Bugojno                                                          | Bugojno           | 70.165.065                   | 2021.                       | Negativno                | Negativno   |
| 7.                  | Tehnički remontni zavod Hadžići d.d.                                          | Hadžići           | 13.319.300                   | 2021.                       | Negativno                | S rezervom  |
| 8.                  | JP Komunalno d.o.o.                                                           | Žepče             | 4.227.746                    | Nije vršena revizija        |                          |             |
| 9.                  | JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.                                             | Velika Kladuša    | 4.699.200                    |                             |                          |             |
| 10.                 | JP Grijanje d.o.o.                                                            | Kakanj            | 5.453.100                    |                             |                          |             |
| 11.                 | JP Vodovod d.o.o.                                                             | Bihać             | 7.051.370                    | 2012.                       | S rezervom               |             |
| 12.                 | Vodovod, društva za vodovod i kanalizaciju d.o.o.                             | Mostar            | 16.254.000                   | 2019.                       | Negativno                | Negativno   |
| 13.                 | Razvojna banka Federacije BiH                                                 | Sarajevo          | —                            | 2020.                       | Pozitivno                | S rezervom  |
| 14.                 | JP Elektroprivreda BiH d.d.<br>ZD ELDIS TEHNIKA d.o.o. Sarajevo               | Sarajevo          | 11.450.300                   | Nije vršena revizija        |                          |             |
| 15.                 | JP Komunalno d.o.o.                                                           | Breza             | 3.381.756                    |                             |                          |             |
| 16.                 | Union banka d.d.                                                              | Sarajevo          | 30.509.000                   |                             |                          |             |
| 17.                 | Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče                                      | Ploče             | -                            |                             |                          |             |
| Ukupno (od 1 do 17) |                                                                               |                   | 551.670.669 <sup>17</sup>    |                             |                          |             |

Sektor za finansijsku reviziju preduzeća u većinskom državnom vlasništvu obaviti će 20 praćenja postupanja po preporukama iz prethodno provedenih finansijskih revizija, čiji pregled je dat u tabeli:

| Red. br. | Naziv Izvještaja                         | Godina za koju je vršena finansijska revizija | Prethodno dato mišljenje |             | Broj datih preporuka |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|          |                                          |                                               | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |                      |
| 1        | 2                                        | 3                                             | 4                        | 5           | 6                    |
| 1.       | Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Livno | 2021.                                         | S rezervom               | Negativno   | 23                   |
| 2.       | Javno preduzeće „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo  | 2022.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 15                   |

<sup>17</sup> Bez podataka o planiranim rashodima za Razvojnu banku FBiH i Naftne terminale Federacije d.o.o. Ploče

| Red. br. | Naziv Izvještaja                                                              | Godina za koju je vršena finansijska revizija | Prethodno dato mišljenje |             | Broj datih preporuka |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|          |                                                                               |                                               | Finansijski izvještaji   | Usklađenost |                      |
| 1        | 2                                                                             | 3                                             | 4                        | 5           | 6                    |
| 3.       | Javno preduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar        | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 20                   |
| 4.       | Tvornica transportnih uređaja Energetik d.o.o. Tuzla                          | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 9                    |
| 5.       | Javno poduzeće „Komunalno“ d.o.o. Grude                                       | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 19                   |
| 6.       | Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj                                             | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 11                   |
| 7.       | Javno komunalno preduzeće „Komrad“ d.o.o. Bihać                               | 2020.                                         | S rezervom               | Pozitivno   | 12                   |
| 8.       | Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo | 2021.                                         | Negativno                | S rezervom  | 25                   |
| 9.       | Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Cazin                              | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 16                   |
| 10.      | UNIS GROUP d.o.o. Sarajevo                                                    | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 12                   |
| 11.      | Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane – Sarajevo d.o.o. Sarajevo       | 2020.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 16                   |
| 12.      | Javno komunalno preduzeće Čistoća d.o.o. Široki Brijeg                        | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 13                   |
| 13.      | Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin                              | 2018.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 25                   |
| 14.      | Javno komunalno preduzeće „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama                     | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 20                   |
| 15.      | Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo            | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 10                   |
| 16.      | Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH GAS“ d.o.o. Sarajevo    | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 11                   |
| 17.      | Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica                          | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 10                   |
| 18.      | Javno preduzeće Visoko „Ekoenergija“ d.o.o. Visoko                            | 2021.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 18                   |
| 19.      | Kantonalno javno komunalno preduzeće „Pokop“ d.o.o. Sarajevo                  | 2022.                                         | S rezervom               | S rezervom  | 11                   |
| 20.      | Javno komunalno preduzeće „Pannonica“ d.o.o. Tuzla                            | 2022.                                         | Pozitivno                | S rezervom  | 17                   |

### 3. Revizija učinka

Revizija učinka procjenjuje u kojoj mjeri aktivnosti, programi i politike javnih institucija ostvaruju planirane rezultate i doprinose unapređenju kvaliteta života građana. Za razliku od finansijske revizije i revizije usklađenosti, koje se primarno bave zakonitošću poslovanja i tačnošću finansijskog izvještavanja, revizija učinka usmjerena je na ekonomičnost, efikasnost i efektivnost javne uprave.

Rastući zahtjevi za kvalitetnim javnim uslugama i činjenica da se javni sektor finansira sredstvima poreskih obveznika nameću potrebu za kontinuiranom procjenom kako se koriste javni resursi, da li su aktivnosti pravilno usmjerene i u kojoj mjeri se postižu postavljeni ciljevi. Revizija učinka daje odgovor na ova pitanja, jer analizira šire funkcionisanje institucija, uključujući njihove organizacijske, upravljačke i administrativne procese.


---

*U skladu sa članom 14. Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH Ured za reviziju ima pravo obaviti pregled ili ispitivanje (reviziju učinka) određenog aspekta poslovanja cijele ili dijela institucije, programa ili aktivnosti, u pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti s kojim ta institucija koristi svoje resurse.*

---

Teme revizije učinka biraju se u oblastima od posebnog društvenog značaja, tamo gdje su prisutni visoki rizici, značajna ulaganja javnih sredstava ili potrebe za unapređenjem javnih politika. Na ovaj način Ured za reviziju identifikuje ključne sistemske slabosti, ukazuju na neučinkovitosti i daje preporuke koje podržavaju donošenje boljih odluka u javnom sektoru.

Revizije učinka obuhvataju duži vremenski period i uvijek uključuju veći broj institucija, zbog čega se provode duže i nisu vezane za kalendarsku godinu. U skladu sa ISSAI standardima, proces revizije učinka obuhvata četiri glavne faze:



#### 3.1 Planirane aktivnosti

Planirane aktivnosti u Sektoru revizije učinka biti će usklađene s utvrđenim ciljevima Strategije razvoja Ureda za reviziju za period 2026-2030. godine u pogledu jačanja:

**Kvalitete:**

„Dosljedno provođenje visokokvalitetnih revizija“

**Utjecaja:**

„Jačanje utjecaja revizija kroz saradnju s ključnim zainteresovanim stranama“

**Kapaciteta:**

„Razvoj institucionalnih kapaciteta kroz unapređenje kvaliteta, efikasnosti i kredibiliteta revizorskog rada“

### 3.1.1 Provođenje revizija i praćenja realizacije datih preporuka

Planirano je da se u 2026. godini objavi sedam izvještaja revizije učinka, od čega se pet odnosi na revizije u novim oblastima, dok dvije predstavljaju praćenja realizacije preporuka iz ranijih izvještaja. Pored toga provest će se i dvije dodatne glavne studije za koje će se u 2026. godini pripremiti nacrti, a finali izvještaj objaviti u narednoj godini.

Teme revizija koje će se provesti u 2026. godini vezane su za strateške oblasti identifikovane u Strateškom planu revizije učinka 2026–2030.



U planu za naredni period predviđena je objava dvije revizije učinka započete u 2025. godini.<sup>18</sup> Pored toga, definisane su i tematske oblasti unutar kojih će se u planskoj godini odabrati uže fokusirane teme revizija. Proces odabira je transparentan, analitički utemeljen i participativan, pri čemu se Ured vodi kriterijima istaknutim u INTOSAI profesionalnim objavama:

- materijalnost,
- mogućnost revidiranja,
- potencijalni utjecaj,
- relevantnost,
- pravovremenost,
- rizici,
- rezultati prethodnih revizija,
- zahtjevi za pokretanje revizija.

Kao i u prethodnim godinama, posebna pažnja biće posvećena praćenju realizacije preporuka iz ranije provedenih revizija. Identifikovani su izvještaji objavljeni u prethodnim godinama za koje će se u ovom periodu provesti postupak praćenja. Ova aktivnost je ključna za procjenu ostvarenog napretka i sagledavanje stvarnog doprinosa revizije unapređenju upravljanja javnim resursima.

Dinamika provođenja planiranih revizija učinka u 2026. godini prikazana je u tabeli u nastavku:

| Red. br. | Tematska oblast                                                                                     | Aktivnost                                                           | Planirani rok završetka aktivnosti | Rezultat aktivnosti                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | Zaštita od požara                                                                                   | Sačinjavanje konačnog izvještaja i njegova objava                   | I kvartal 2026. godine             | Objavljen izvještaj revizije učinka |
| 2.       | Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja „Rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama“ | Sačinjavanje konačnog izvještaja i njegova objava                   | I kvartal 2026. godine             | Objavljen izvještaj revizije učinka |
| 3.       | Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja „Učinkovitost poticaja u poljoprivredi“                | Praćenje realizacije preporuka i sačinjavanje izvještaja o praćenju | II kvartal 2026. godine            | Objavljen izvještaj revizije učinka |
| 4.       | Socijalna zaštita starijih osoba                                                                    | Provođenje predstudije, glavne studije i objava konačnog izvještaja | III kvartal 2026. godine           | Objavljen izvještaj revizije učinka |
| 5.       | Očuvanje okoliša                                                                                    | Provođenje predstudije, glavne studije i objava konačnog izvještaja | IV kvartal 2026. godine            | Objavljen izvještaj revizije učinka |
| 6.       | Zdravstvene usluge                                                                                  | Provođenje predstudije, glavne studije i objava konačnog izvještaja | IV kvartal 2026. godine            | Objavljen izvještaj revizije učinka |
| 7.       | Utvrđiti će se posebnom odlukom                                                                     | Provođenje predstudije, glavne studije i objava konačnog izvještaja | IV kvartal 2026. godine            | Objavljen izvještaj revizije učinka |
| 8.       | Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja „Inkluzivno obrazovanje u Federaciji BiH“              | Praćenje realizacije preporuka i sačinjavanje nacrt                 | IV kvartal 2026. godine            | Pripremljen nacrt izvještaja        |
| 9.       | Utvrđiti će se posebnom odlukom                                                                     | Provođenje predstudije, glavne studije i sačinjavanje nacrt         | IV kvartal 2026. godine            | Pripremljen nacrt izvještaja        |

<sup>18</sup> Zaštita od požara i Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja Rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama.

### 3.1.2. Jačanje saradnje s okruženjem

U narednom periodu Sektor za reviziju učinka posebnu će pažnju usmjeriti na jačanje saradnje s institucijama i organizacijama u okruženju. Cilj je unaprijediti razmjenu informacija, bolje razumjeti potrebe građana te osigurati da revizije učinka budu što relevantnije i korisnije za javni sektor.

Planirane aktivnosti obuhvataju:

- **Saradnju s institucijama javnog sektora**, kako bi se olakšala razmjena podataka i dobio potpuniji uvid u ključne izazove i rizike u oblastima koje su predmet revizija.
- **Razmjenu iskustava s vrhovnim revizijskim institucijama u regionu i šire**, posebno kroz učešće u stručnim skupovima i radnim grupama.
- **Povezivanje s akademskom zajednicom, međunarodnim i stručnim organizacijama i civilnim društvom**, radi boljeg razumijevanja javnih politika i identifikacije tema koje su značajne za građane.
- **Unapređenje komunikacije s medijima**, kako bi se osiguralo jasno i tačno predstavljanje nalaza i preporuka.

Ovim pristupom Sektor želi ojačati svoju ulogu u promociji odgovornog upravljanja javnim sredstvima i doprinijeti unapređenju javnih usluga kroz kvalitetnije revizije učinka.

### 3.1.3. Jačanje kapaciteta

U narednom planskom periodu Sektor za reviziju učinka fokus će staviti na daljnje jačanje kadrovskih kapaciteta, jer su stručnost i kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenika jedan od ključnih uslova za kvalitetno provođenje revizija učinka. S ciljem unapređenja rada i jačanja metodološke dosljednosti, planirane su sljedeće aktivnosti:

- **Nastavak stručnih obuka i edukacija**, posebno u oblastima naprednih metodoloških pristupa u reviziji učinka.
- **Unapređenje internih programa mentorstva i razmjene znanja**, kako bi se novim i manje iskusnim revizorima omogućilo brže uključivanje u složenije revizijske zadatke.
- **Učešće u obukama i radionicama organizovanim od INTOSAI, SNAO i drugih relevantnih organizacija i institucija**, radi usklađivanja s međunarodnim standardima i praćenja dobrih praksi.
- **Razvoj specijaliziranih stručnih znanja** u određenim tematskim oblastima, u skladu s planiranim revizijama i potrebama javnog sektora.

Jačanjem kompetencija i vještina zaposlenih Sektor osigurava stabilne temelje za kvalitetan rad, dosljednu primjenu metodologije i veći utjecaj revizija učinka na unapređenje javnih politika i upravljanje javnim sredstvima.

## 4. Razvoj, metodologija i upravljanje kvalitetom

Sektor za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom zadužen je za razvoj, primjenu i kontinuirano unapređenje metodoloških okvira i standarda koji osiguravaju dosljednost i kvalitet revizijskog procesa. Kroz izradu smjernica i uputstava, praćenja primjene usvojene metodologije rada i sprovođenje kontrola kvaliteta, Sektor doprinosi radu koji je usklađen s međunarodnim standardima.

U skladu s ciljevima i prioritetima Ureda, koji su definisani u Strategiji razvoja 2026–2030. godine, planirano je da Sektor tokom 2026. provodi aktivnosti u okviru sva tri strateška cilja:

- ❖ Jačanje kvaliteta revizija;
- ❖ Jačanje utjecaja revizija;
- ❖ Jačanje kapaciteta.

### 4.1 Planirane aktivnosti

U 2026. godini, Sektor će primarno biti fokusiran na podršku procesima finansijske revizije i revizije učinka, te će istovremeno sistematski raditi na unapređenju i razvoju ostalih područja poslovanja.

#### 4.1.1 Unapređenje metodologije rada

U dijelu razvoja i unapređenja metodologije aktivnosti će biti usmjerene na:

- razvoj nove metodologije za reviziju usklađenosti i provođenje pilot revizije usklađenosti;
- ažuriranje i unapređenje postojeće metodologije za finansijsku reviziju;
- ažuriranje i unapređenje postojeće metodologije za reviziju učinka;
- daljnji razvoj metodologije za praćenje postupanja po preporukama za finansijsku i reviziju učinka.

Unapređenje metodologije podrazumijeva izradu novih i ažuriranje postojećih procedura i alata za reviziju u svim fazama (planiranje, izvršenje, izvještavanje). Kontinuirano će se vršiti praćenje i objava INTOSAI-jevih principa, standarda i smjernica, s obzirom na to da se IFPP redovno dopunjuje. U cilju istraživanja i razvoja nove metodologije za reviziju usklađenosti planira se razviti bilateralna saradnja s institucijama koje su to već razvile.

Konkretno aktivnosti odnosit će se na:

- Izradu vodiča i radnih dokumenata za reviziju usklađenosti;
- Organizaciju redovnih internih i eksternih obuka u skladu s utvrđenim kompetencijama i potrebama;
- Ažuriranje i prilagođavanje postojećeg SharePoint foldera metodologije na kojem se nalaze radni dokumenti za izvršenje revizija;
- Reviziju i ažuriranje postojećih procedura i drugih akata koji se koriste u procesu revizije;
- Aktivno učešće predstavnika Sektora na projektu razvoja revizijskog softvera (AMS). U 2026. godini planiran je nastavak aktivnosti s konsultantima na usaglašavanju funkcionalnih i tehničkih specifikacija za potrebe izrade prototipa AMS-a.

#### 4.1.2 Aktivnosti Sektora u dijelu upravljanja i nadzora nad kvalitetom revizijskog procesa

U dijelu upravljanja i nadzora nad kvalitetom revizijskog procesa aktivnosti će biti usmjerene na:

- Izradu i usvajanje ključnih dokumenata sistema upravljanja kvalitetom, te razvoj i implementacija ažuriranih kontrolnih listi za osiguranje kvaliteta u skladu s revidiranim ISSAI 140 standardom;
- Jačanje kapaciteta Sektora po novom programu edukacije čiji je nosilac INTOSAI razvojna inicijativa;
- Provođenje monitoringa završenih finansijskih revizija i revizija učinka. Odabir finansijskih revizija i revizija učinka za provođenje monitoringa zasnivat će se na procjeni rizika i značajnosti, uzimajući u obzir utvrđene kriterije i raspoložive resurse.
- Provođenje kontrole i pregleda tokom samog izvođenja revizija, s posebnim fokusom na ključne radne papire. Nadalje, aktivnosti će obuhvatiti i monitoring te pregled kvaliteta pisama menadžmentu, kao i svih nacрта i konačnih izvještaja finansijskih revizija i revizija učinka i predstudijskih memoranduma. Osnovni cilj ovih pregleda jeste potvrditi da su u svim fazama revizijskog procesa dosljedno primijenjene propisane procedure i metodologija rada, kako bi se osiguralo da su izvještaji primjereni okolnostima i usklađeni s važećim standardima.
- Kontinuirano dostavljanje ažuriranih smjernica za rad revizorskom osoblju, u skladu s izmjenama INTOSAI principa, standarda i smjernica te relevantnih zakonskih i podzakonskih akata. One će obuhvatiti način provođenja revizorskih postupaka, dokumentovanje revizorskog rada, kao i izradu nalaza i preporuka, s ciljem osiguranja dosljedne primjene metodologije revizije i međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija.

#### 4.1.3 Aktivnosti Sektora u dijelu razvoja kapaciteta i međunarodne saradnje

U svrhu osiguranja odgovarajuće stručnosti i profesionalnosti revizora, te razvoja kapaciteta Ureda, nastojat će se organizovati kontinuirana edukacija i profesionalno usavršavanje revizorskog i ostalog osoblja.

U skladu s Planom edukacija za 2026. godinu, Sektor će učestvovati u organizaciji i implementaciji internih i eksternih edukacija, s ciljem jačanja stručnih kompetencija, razmjene znanja i dobrih praksi, te unapređenja kvaliteta revizorskog rada. Dio obuke iz oblasti finansijske revizije i revizije učinka bit će realizovan uz angažman eksternih predavača, predstavnika državnih revizorskih institucija zemalja koje iskažu interes za saradnju, kao i drugih stručnih i obrazovnih organizacija.

Radi dosljedne primjene ISSAI standarda, kontinuirano će se raditi na upoznavanju revizorskog osoblja s izmjenama i dopunama standarda, kao i s ISSAI smjernicama relevantnim za oblasti koje su predmet ispitivanja.

Poseban akcenat u okviru edukativnih aktivnosti stavljat će se na važnost primjene Etičkog kodeksa, s ciljem stalnog podsjećanja svih zaposlenih na profesionalne vrijednosti, principe nezavisnosti, objektivnosti, integriteta i odgovornosti u obavljanju revizorskih poslova.

Razvojne aktivnostima obuhvataju i unapređenja i dopune uspostavljenih baza podataka:

- Registar subjekata revizije;
- Registar propisa;
- Registar preporuka finansijske revizije i praćenja postupanja po preporukama;
- Registar preporuka revizije učinka;
- Unapređenje i dopuna uspostavljenih statističkih pregleda u vezi s obavljenim finansijskim revizijama i revizijama usklađenosti;

- Unapređenje internet stranice, u cilju lakše dostupnosti podataka koji se odnose na izvršene revizije i dvosmjernog komuniciranja s javnosti.

Sektor je nosilac aktivnosti anketiranja revidiranih subjekata za finansijsku reviziju i reviziju učinka u skladu sa zahtjevima IFPP-a i Strategijom komunikacija, s ciljem dobivanja povratnih informacija koje će služiti za unapređenje procesa revizije. Rezultati upitnika i prijedlozi za unapređenje bit će prezentirani menadžmentu i revizorima putem internih edukacija.

Sektor će biti uključen u izradu nove strategije reforme upravljanja javnim finansijama u dijelu koji se odnosi na eksternu reviziju – Stub VI. Pored toga, sarađivat će se s nadležnim institucijama u FBiH po pitanju implementacije međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

## 5. Pravna, administrativna, finansijska i IT podrška


Pravne, administrativne, finansijsko-računovodstvene i IT poslove Ureda za reviziju obavljaju tri odjeljenja:

- Odjeljenje za pravne i opće poslove i ljudske resurse;
- Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove;
- Odjeljenje za informacione tehnologije.

### 5.1 Odjeljenje za pravne i opće poslove i ljudske resurse

Cilj planiranja je da se sistemski i kontinuirano organizuju i izvrše poslovi i zadaci iz nadležnosti Odjeljenja, kao dio ukupne programske aktivnosti Ureda za reviziju.

U skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda za reviziju, u Odjeljenju za pravne i opće poslove i ljudske resurse (u daljnjem tekstu: Odjeljenje) u narednom periodu obavljat će se stručni pravni poslovi, opći poslovi i poslovi iz oblasti ljudskih resursa na nivou i za potrebe Ureda za reviziju.





**Opći poslovi odnose se na kontinuirano izvršavanje administrativno-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova po zahtjevu, te uključuju:** kancelarijsko poslovanje u skladu s propisima o kancelarijskom poslovanju i potrebama poslovanja Ureda za reviziju; pravilno korištenje i čuvanje bibliotečke građe; organizaciju službenih putovanja revizorskog osoblja; organizaciju poslova u vezi s održavanjem službenih automobila; distribuciju kancelarijskog pribora i materijala u sjedištu Ureda za reviziju i otpremu u područne urede; organizaciju poslova vezanih za tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora u Sarajevu i područnim uredima (popravke prema zahtjevima i sl.).

Poslovi iz oblasti ljudskih resursa: izrada strateških opredjeljenja za razvoj ljudskih resursa, unapređenje organizacione strukture, kreiranje i objavljivanje oglasa/konkursa za radna mjesta, analiza potreba za edukacijom i kreiranje Plana edukacije za 2026. godinu, koordinacija s drugim institucijama, praćenje i evaluacija, definisanje kriterija za ocjenjivanje i praćenje učinka, razvijanje sistema motivacije, planiranje profesionalnog razvoja, procjena potreba za obukom zaposlenika i kontinuirano promovisanje razvoja ljudskih potencijala i timskog rada, izrada pojedinačnih akata po službenoj dužnosti i po zahtjevima zaposlenika, koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenika Ureda za reviziju (prijem u radni odnos, prestanak radnog odnosa, raspoređivanje, odmori, odsustva, plaće, naknade, unapređenje, zdravstveno i penzijsko osiguranje i druga prava iz radnog odnosa), priprema plana korištenja godišnjih odmora zaposlenih, praćenje realizacije plana godišnjih odmora; vođenje personalne i druge evidencije o zaposlenima u Uredu za reviziju.

Iako je sistematizacijom utvrđeno 145 radnih mjesta, popunjenost radnih mjesta najviše zavisi od odobrenih budžetskih sredstava i uspješnosti provedenih konkursnih procedura, a na kraju 2025. godine ona je iznosila 58% (ili 84 zaposlena). Raspoloživi ljudski i materijalni resursi u značajnoj mjeri utiču na obim plana revizija. Kada je u pitanju broj raspoloživog revizijskog osoblja, krajem 2025. godine Ured je imao 43 finansijska revizora i 13 revizora učinka.<sup>19</sup>

U 2026. godini planirani broj osoblja je 109, shodno usvojenom Dokumentu okvirnog budžeta za period 2025–2027. godine. Ured za reviziju ima otvoren i transparentan proces zapošljavanja, u koji je u značajnoj mjeri uključeno revizorsko osoblje.

<sup>19</sup> Navedeno se odnosi na 5 sektora za reviziju, bez Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom

## 5.2 Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove (u daljnjem tekstu: Odjeljenje) u 2026. godini izvršavat će stručne, operativne i administrativne poslove i zadatke iz svoje nadležnosti i poduzimati mjere i aktivnosti kojima bi se eliminisali faktori i rizici nezakonitog poslovanja u obradi i evidentiranju poslovnih transakcija. Prema ukazanoj potrebi, obavljat će se i drugi poslovi od značaja za uspostavljanje efikasnog sistema računovodstva.

Radne aktivnosti Odjeljenja u 2026. godini izvršavat će se u skladu s propisanim rokovima i dinamikom izvršavanja sljedećih poslova i zadataka:

- praćenje i primjena zakonskih propisa koji se odnose na finansijsko-računovodstveno poslovanje;
- učešće u izradi prijedloga i nacрта internih akata Ureda za reviziju;
- izrada dokumenta okvirnog budžeta (DOB), shodno zakonskim propisima i instrukcijama;
- izrada nacрта budžeta za narednu godinu;
- izrada rebalansa budžeta, izrada godišnjeg, tromjesečnih, mjesečnih operativnih planova i zahtjeva za prestrukturiranje budžetskih sredstava u skladu s ukazanim potrebama;
- izrada tromjesečnih finansijskih izvještaja o izvršavanju budžeta;
- dostavljanje finansijskih podataka nadležnim institucijama za statističke, porezne i druge potrebe;
- praćenje izvršenja budžeta, realizacije svih finansijskih transakcija za preuzete i ugovorene obaveze;
- prijem, evidentiranje i knjiženje knjigovodstvenih isprava, vođenje blagajničkog poslovanja, obračun plaća i arhiviranje knjigovodstvenih isprava;
- izrada godišnjeg obračuna i dugih propisanih godišnjih izvještaja.

U skladu s propisima i internim aktima Ureda za reviziju, menadžmentu se dostavljaju na odobravanje svi akti koji su vezani za provođenje i realizaciju radnih aktivnosti, kao i informacije u vidu zakonskih i internih izvještaja i analiza. S mjesečnim i tromjesečnim finansijskim planovima istovremeno se dostavljaju izvještaji o izvršenju budžeta.

Odjeljenje će u prijedlogu DOB-a, nacрта budžeta i u drugim oblicima komunikacije s nadležnim institucijama ukazivati na primjenu zakonskih propisa u pogledu finansijske nezavisnosti i obezbjeđenja potrebnih sredstava za jačanje kadrovskih i materijalnih kapaciteta Ureda za reviziju.

Obaveza ovog Odjeljenja jeste da izvršava zadatke u skladu sa zakonskim propisima, te da obavlja kontinuirani monitoring u svrhu blagovremenog izvještavanja i informisanja generalnog revizora.

### 5.2.1. Budžet za 2026. godinu

Za finansiranje rada Ureda za reviziju u skladu s odredbama Zakona o reviziji i Zakona o budžetima u Federaciji BiH sačinjen je Nacrt budžeta za 2026. godinu u iznosu od 11.143.529 KM, koji je odobrila Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju na svojoj redovnoj 21. sjednici održanoj 14. 10. 2025. godine. Odobreni Nacrt budžeta dostavljen je Federalnom ministarstvu finansija na daljnje nadležno postupanje. U Nacrtu budžeta Ureda za reviziju za 2026. godinu planirana su budžetska sredstva za 109 zaposlenika za obavljanje redovnih poslova i zadataka Ureda za reviziju, s ciljem razvoja kadrovskih i materijalnih kapaciteta i poduzimanje aktivnosti za adaptaciju i rekonstrukciju dodijeljenog poslovnog prostora za trajni smještaj institucije i zaposlenika u uredu u Sarajevu.

Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o poklonu nekretnine u ulici Avdage Šahinagića broj 1 u Sarajevu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za trajni smještaj

institucije i zaposlenika i u cilju smanjenja troškova zakupnine nedostajućeg poslovnog prostora. Unutrašnji prostor nekretnine nije dovršen te je u 2026. godini potrebno poduzeti aktivnosti na uređenju i rekonstrukciji poslovnog prostora sa svim potrebnim građevinskim i infrastrukturnim radovima kako bi bio funkcionalan za korištenje. Za navedene i druge aktivnosti odobrena su sredstva u budžetu za 2026. godinu kako je prikazano u tabeli:

| Redni broj | Opis                                                   | Ekonomski kod | Budžet za 2026. godinu |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih</b>       | <b>611</b>    | <b>7.407.308</b>       |
| 1.1.       | Bruto plaće i naknade                                  | 6111          | 6.707.820              |
| 1.2.       | Naknade troškova zaposlenih                            | 6112          | 699.488                |
| <b>2.</b>  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>         | <b>612</b>    | <b>335.391</b>         |
| 2.1.       | Doprinosi poslodavca                                   | 6121          | 335.391                |
| <b>3.</b>  | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                    | <b>613</b>    | <b>1.195.580</b>       |
| 3.1.       | Putni troškovi                                         | 6131          | 200.230                |
| 3.2.       | Izdaci za energiju                                     | 6132          | 108.900                |
| 3.3.       | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge              | 6133          | 117.000                |
| 3.4.       | Nabavka materijala i sitnog inventara                  | 6134          | 99.300                 |
| 3.5.       | Izdaci za usluge prevoza i goriva                      | 6135          | 51.300                 |
| 3.6.       | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine  | 6136          | 278.500                |
| 3.7.       | Izdaci za tekuće održavanje                            | 6137          | 59.700                 |
| 3.8.       | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa | 6138          | 24.950                 |
| 3.9.       | Ugovorene i druge posebne usluge                       | 6139          | 255.700                |
| <b>4.</b>  | <b>Tekući transferi</b>                                | <b>614</b>    | <b>22.000</b>          |
| 4.1.       | Transfer drugim nivoima vlasti                         | 6141          | 22.000                 |
| <b>5.</b>  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>             | <b>821</b>    | <b>2.183.250</b>       |
| 5.1.       | Nabavka opreme                                         | 8213          | 529.250                |
| 5.2.       | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava               | 8215          | 4.000                  |
| 5.3.       | Rekonstrukcija zgrada                                  | 8216          | 1.650.000              |
| <b>6.</b>  | <b>UKUPNO (1-5)</b>                                    |               | <b>11.143.529</b>      |

## 5.3 Odjeljenje za informacione tehnologije

### 5.3.1 Razvoj informacionih tehnologija

Odjeljenje će biti nosilac aktivnosti nadogradnje virtuelnog i fizičkog sistema servera. Planiran je upgrade SQL servera s postojećeg sistema Windows server 2008 na Windows server 2019, te ostalih virtuelnih servera s Windows server 2016 na Windows server 2019, čime će se osigurati bolja komunikacija serverskog dijela sistema s klijentskim. Također, izvršit će se fizičko prebacivanje ostatka serverske infrastrukture iz stare server sobe u novu, te objedinjavanje systemske i komunikacijske opreme. Radit će se i na dodatnom poboljšanju Wi-Fi mreže u domenu sigurnosti, i na brzini mreže.

Pored navedenog, u 2026. godini pokrenut će se aktivnosti na:

- zamjeni postojećih Fortinet Fortigate firewalla u Sarajevu, i Područnim uredima Tuzla i Bihać;
- nabavci dodatnih laptopa za potrebe revizorskog i administrativnog osoblja;
- uspostavi elektronskog protokola/arhive i kadrovskih evidencija;
- poboljšanju mrežne infrastrukture;
- poboljšanje wireless mreže;
- unapređenju intrenet linka s postojećih brzina linka na veće i pouzdanije (optičke linkove).

Također, u 2026. godini planirano je unapređenje internet-stranice kako bi se osigurala stabilnost i brže učitavanje sadržaja, promjene u dizajnu unutar postojeće strukture, uključujući fontove, veličinu slova, boje, izgled, pozadinu. Fokus će biti na poboljšanju sigurnosti, podizanju kvaliteta sadržaja, nadogradnji WordPress platforme na noviju verziju i programskog jezika PHP na noviju verziju.

Odjeljenje će vršiti kontinuirani monitoring planiranih aktivnosti i blagovremeno izvještavati generalnog revizora o njihovom izvršenju.

### 5.3.2 Podrška informacionih tehnologija procesu revizije

Odjeljenje će u 2026. godini kontinuirano osiguravati tehničku podršku procesu revizije baziranu na Microsoft Share Point servisima u oblaku i funkcionalnostima operativnih sistema servera u lokalnoj IT infrastrukturi (organizovanje i arhiviranje radne dokumentacije iz procesa revizije i elektronske dokumentacije subjekata revizije, te ažuriranje registra subjekata revizije).

Vršit će se monitoring funkcionisanja komponenti IT sistema, lokalno i u oblaku, kao i administriranje IT sistema angažovanjem internih i eksternih IT resursa, sve u cilju osiguranja neprekidnosti rada i kvalitetnijih IT servisa. Radi zaštite sistema od djelovanja malicioznog softvera osigurava se i adekvatna antivirusna zaštita. Planirano je produženje licenci za redovne nadogradnje sigurnosnog softvera na komunikacijskim uređajima za zaštitu od neovlaštenog upada u IT sistem Ureda.

Odjeljenje će učestvovati u pripremi za objavu i objavi revizijskih izvještaja i ostalih značajnih informacija na internet-stranici Ureda za reviziju, objavi sadržaja na intranetu, kao i pripremi za štampu revizijskih izvještaja i ostalih materijala koji se periodično ili po potrebi štampaju.

## 6. Izvještavanje

Obaveze izvještavanja propisane su Zakonom o reviziji i smjernicama iz INTOSAI-jevog Okvira profesionalnih objava, a dodatno su razrađene strateškim dokumentima Ureda za reviziju.

U skladu s INTOSAI-jem P-12,<sup>20</sup> Ured će nastojati osigurati efektivnu komunikaciju s relevantnim učesnicima i građanima i transparentnost rada Ureda za reviziju. Izvještavanje će se zasnivati na pružanju objektivnih i razumljivih informacija, prezentovanih jednostavnim i široj javnosti prilagođenim jezikom. Izvještaji VRI trebaju biti dostupni javnosti blagovremeno, uz osiguravanje jednakog pristupa svim zainteresovanim stranama putem odgovarajućih komunikacijskih kanala i alata.

Ured za reviziju, shodno svojoj dužnosti, dostavlja konačan izvještaj:

---

<sup>20</sup> P-12 – Vrijednosti i koristi VRI – pokretanje promjena u životima građana



Pregled objavljenih izvještaja objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“, a cjeloviti izvještaji na internet-stranici Ureda za reviziju, izuzev povjerljivih informacija. Ostale obaveze izvještavanja i obavještavanja o provedenim revizijama odvijaju se prema zakonskim odredbama, kao i *ad hoc* tokom cijele godine, zavisno od potreba. Cilj je da Ured uvijek odgovori blagovremeno i transparentno, te na taj način bude primjer uzorne institucije.



#### **OBAVEZNO IZVJEŠTAVANJE**

- Izvještaj o aktivnostima za 2025. godinu
- Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2025/2026. godinu
- izvještavanje nadležnih organa za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija, primjenom članova 16. i 19. Zakona o reviziji
- Plan i program rada za 2027. godinu
- Finansijsko izvještavanje o izvršenju budžeta Ureda

#### **OSTALO IZVJEŠTAVANJE**

- *ad hoc* dodatno izvještavanje, u skladu sa zahtjevima Parlamentarne komisije i drugih institucija (SIGMA, Evropska komisija i dr.)
- saopćenja za javnost, koja za cilj imaju lakše razumijevanje revizorskih nalaza, kao i informisanje javnosti o radu Ureda za reviziju
- tematske publikacije shodno Strategiji komunikacija Ureda za reviziju
- izvještavanje o implementaciji strateških dokumenata Ureda za reviziju, odnosno akcionih planova

## 7. Ostale aktivnosti

Prema strateškim opredjeljenjima, Ured za reviziju nastaviti će aktivno doprinositi razvoju javnog sektora u FBiH i podizanju svijesti o ulozi nezavisne revizorske institucije. Proaktivno će djelovati na području međunarodne i lokalne saradnje i komunikacije s ciljem demonstriranja važne uloge vrhovnih revizorskih institucija za društvo, pritom se pridržavajući pravila i standarda revizorske struke.

### 7.1 Saradnja u Bosni i Hercegovini

#### ❖ Saradnja s Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju<sup>21</sup> dužna je da:

- ✓ razmatra izvještaje i vrši ispitivanje i razmatranje svih pitanja u pogledu zakonitosti, efikasnosti i efektivnosti korištenja javnih sredstava;
- ✓ traži izjašnjenje, odnosno očitovanje bilo kojeg predstavnika javnosti čiji je rad povezan s predmetom koji se ispituje;
- ✓ izvještava Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o bitnim pitanjima i predlaže zaključke, preporuke i smjernice koje je neophodno poduzeti radi zaštite zakonitosti, efikasnijeg i efektivnijeg korištenja javnih sredstava, te prati njihovo provođenje.<sup>22</sup>

Parlament FBiH može poduzeti odgovarajuće korektivne radnje na osnovu nalaza i preporuka datih u revizorskim izvještajima.<sup>23</sup>

Menadžment i predstavnici Ureda za reviziju će po pozivu prisustvovati sjednicama Komisije i raspravama o izvještajima, te poduzeti aktivnosti na jačanju saradnje i povećanju implementacije revizorskih preporuka.

Kontinuirano će se dostavljati svi revizorski izvještaji, kao i izvještaji o radu, plan revizije, finansijski izvještaji i sve druge informacije važne za rad Ureda, u cilju jačanja saradnje i razumijevanja, te postizanja većih efekata revizorskog rada.

U cilju jačanja saradnje s Parlamentarnom komisijom, razmotrit će se različite međunarodne prakse poput potpisivanja memoranduma o saradnji, kako bi se postigli bolji efekti revizorskog rada.

#### ❖ Saradnja s nadležnim organima za provođenje zakona

Shodno članu 19. Zakona o reviziji, Ured za reviziju dužan je informisati nadležne organe za provođenje zakona o indicijama značajnog kršenja zakona. Pored toga, može dostavljati revizorske izvještaje svim nadležnim institucijama kada smatra da je to potrebno. Na osnovu ovih odredbi, Ured će i u 2026. godini nastaviti dostavljati izvještaje i blagovremeno razmjenjivati informacije s Federalnim i kantonalnim tužilaštvima kako bi se povećala odgovornost u javnom sektoru. Ažurirat će se interna baza podataka o svim izvještajima koji su dostavljeni tužilaštvima.

#### ❖ Saradnja sa VRI u BiH

Saradnja s ostalim VRI u BiH najčešće se odvija preko Koordinacionog odbora VRI u BiH, koji čine generalni revizori i njihovi zamjenici tri vrhovne revizijske institucije u BiH.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> U daljnjem tekstu: Parlamentarna komisija

<sup>22</sup> Poslovnik o radu Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju

<sup>23</sup> Član 16. (4) Zakona o reviziji

<sup>24</sup> Ured za reviziju institucija u BiH i Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH pridruženi je član Koordinacionog odbora.

U 2026. godini Ured će nastaviti davati svoj doprinos radu Koordinacionog odbora, čije ključne aktivnosti se odnose na osiguranje podrške nezavisnosti VRI; implementaciju INTOSAI Okvira; podršku izgradnje kapaciteta VRI; demonstriranje vrijednosti i koristi od VRI i unapređenje komunikacije s članicama INTOSAI-ja.

Putem Koordinacionog odbora vršit će se kontinuirana razmjena informacija o aktuelnostima kao i o aktivnostima vezanim za razvoj softvera za upravljanje procesom revizije – AMS (Audit Management System).

#### ❖ **Saradnja s drugim zainteresovanim stranama**

U skladu sa strateškim opredjeljenjima, nastavit će se saradnja s organizacijama civilnog društva koje pokrivaju aktuelne oblasti i teme u okruženju i koje se bave pitanjima borbe protiv korupcije i podizanjem svijesti o reviziji javnog sektora na svim nivoima u FBiH.

Planira se nastaviti saradnja s Koordinacionim odborom centralnih harmonizacijskih jedinica u BiH te učestvovati na konferencijama na kojima se prezentiraju nalazi iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole.

Kontinuirana saradnja nastavit će se s uglednim organizacijama i projektima koji su u skladu s misijom i vizijom Ureda za reviziju, a posebno akademskom zajednicom u okviru potpisanih memoranduma o saradnji.

Saradnja s medijima, informisanje i pružanje objektivnih informacija također će biti u fokusu, s ciljem objektivnog informisanja javnosti o radu Ureda.

## 7.2 Međunarodna saradnja

Važan segment razvoja Ureda jeste iskustvo i znanje koje se stiče putem međunarodne saradnje s vrhovnim revizijskim institucijama u regionu i šire, koja može biti direktna ili koja se odvija preko **INTOSAI-ja, EUROSAI-ja i EURORAI-ja**.<sup>25</sup>

Ona podrazumijeva učešće na seminarima/obukama, panel-diskusijama, studijskim posjetama i slično, gdje osoblje Ureda dobiva priliku da stekne nova znanja i razmijeni iskustva, a Uredu se pružaju mogućnosti da svoja strateška opredjeljenja prilagodi najboljim praksama.

- ❖ Ured će učestvovati u aktivnostima **INTOSAI-ja** putem Koordinacionog odbora, što podrazumijeva upućivanje predstavnika Ureda na različite kongrese, sastanke i radionice.
- ❖ Posebna saradnja i razvoj kapaciteta ostvaruje se i u okviru profesionalne edukacije revizora vrhovnih revizijskih institucija koju organizuje i provodi **INTOSAI Razvojna Inicijativa (IDI)**, u kojoj Ured učestvuje od 2021. godine.
- ❖ U okviru **EUROSAI Radne grupe za reviziju općina**, u čijem radu Ured učestvuje od 2016. godine, nastavit će se učešće u aktivnostima koje su planirane s ciljem ostvarenja strateških ciljeva Radne grupe. Planirane aktivnosti za 2026. godinu, između ostalog, uključuju provođenje istraživanja i analiza o relevantnim temama, objavljivanje biltena, održavanje online radionica o metodološkim pitanjima u revizijama općina i gradova, seminara i godišnjeg sastanka, kao i druge aktivnosti. Ured podržava razvoj kapaciteta i revizije u jedinicama lokalne samouprave, te smatra značajnim što je dio ove radne grupe.

---

<sup>25</sup> INTOSAI – Međunarodna organizacija VRI; EUROSAI – Evropska organizacija VRI; EURORAI – Evropska organizacija regionalnih revizijskih institucija

- ❖ Saradnja s **EURORAI-jem** od značaja je za Ured jer su teme kojima se bave kongresi i seminari direktno povezane s nadležnostima Ureda za reviziju. U 2026. godini saradnja će se ostvariti kroz učešće predstavnika Ureda na seminarima shodno planu i programu EURORAI-a.

Ured za reviziju član je više radnih grupa u okviru procesa evropskih integracija, te se saradnja odvija sa:

- ❖ Direkcijom za EU integracije;
- ❖ Uredom za EU integracije Vlade FBiH;
- ❖ Uredom koordinatora za reformu javne uprave.

U 2026. godini Ured će nastaviti aktivno davati svoj doprinos u:

- misijama procjene stanja i strateških dokumenata SIGMA-e, Evropske komisije, Direkcije za EU integracije, Ureda za EU integracije Vlade FBiH;
- radu pododbora koji je osnovao Odbor za stabilizaciju i pridruživanje;
- radu drugih posebnih grupa za evropske integracije.<sup>26</sup>

## 7.3 Komunikacije

U 2026. godini započet će implementacija aktivnosti definisanih **Strategijom komunikacija 2026–2030**. Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, kojom se postavlja jasan okvir za unapređenje transparentnosti, odgovornosti i razumijevanja uloge Ureda u javnosti. Strategija definiše komunikacijske ciljeve, principe i prioritete, s fokusom na pravovremeno, jasno i dostupno informisanje svih relevantnih aktera te poticanje dvosmjerne razmjene informacija. Implementacija Strategije doprinjet će snažnijem utjecaju revizija, većoj informiranosti javnosti, efikasnijoj upotrebi rezultata revizija i jačanju ukupnog kredibiliteta Ureda za reviziju.

Kroz proaktivnu, profesionalnu i otvorenu komunikaciju, Ured nastoji ojačati povjerenje javnosti i ključnih institucija, povećati vidljivost revizorskih nalaza i preporuka, te unaprijediti razumijevanje koristi koje revizija javnog sektora donosi društvu. Poseban naglasak stavlja se na jačanje odnosa s Parlamentom, subjektima revizije, građanima, medijima, akademskom zajednicom i međunarodnim partnerima, kako bi se osiguralo da se nalazi i preporuke koriste za unapređenje upravljanja javnim sredstvima.

Eksterna komunikacija Ureda odvijat će se kroz kombinaciju tradicionalnih i digitalnih kanala, uz oslanjanje na pravovremena saopćenja, javne prezentacije, internet-stranicu i druge oblike dostupnog informisanja. Interna komunikacija bit će usmjerena na jačanje protoka informacija unutar institucije, podsticanje otvorenog dijaloga i unapređenje komunikacijskih vještina zaposlenih, kako bi se osigurala usklađenost i dosljednost u svakodnevnom radu.

Tokom 2026. godine aktivnosti će biti fokusirane na:

- unapređenje vidljivosti i razumljivosti revizorskih nalaza i preporuka;
- jačanje povjerenja u rad Ureda kroz transparentnu i dosljednu komunikaciju;
- aktivno uključivanje ključnih aktera u dijalog o rezultatima revizija;
- osiguranje profesionalnog i pravovremenog informisanja, u skladu s komunikacijskim principima definisanim Strategijom.

---

<sup>26</sup> U skladu s Odlukom I/2015 Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU BiH od 17. 12. 2015. godine

## 8. Prilog

### 8.1 Plan revizije za 2025/2026. godinu Ureda za reviziju institucija u FBiH

Broj: 01-11-2889-7/25

Sarajevo, 5. 12. 2025. godine

Na osnovu člana 12. stav 1, člana 21. stav 1. i člana 22. stav 2. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/06), nakon konsultacije sa zamjenicom generalnog revizora, generalni revizor donosi

#### **PLAN REVIZIJE ZA 2025/2026. GODINU UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

#### **I. UVOD**

U skladu s članom 12. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o reviziji), generalni revizor svake godine, nakon konsultacije sa zamjenikom generalnog revizora, donosi godišnji plan revizije Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ured za reviziju) za narednu godinu, uzimajući u obzir zahtjeve propisane odredbama Zakona o reviziji. Plan revizije dostavlja se Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju kao informacija prije početka naredne fiskalne godine.

Nadležnost Ureda za reviziju za finansijske revizije, revizije učinka i druge specifične revizije utvrđena je u članu 8. Zakona o reviziji, a okvir revizije utvrđen je odredbama člana 11. Zakona o reviziji.

Plan revizije je donesen uvažavajući i sljedeće:

- preporuke SIGMA-e date u Izvještaju „Profesionalna ocjena rada vrhovnih revizorskih institucija“<sup>27</sup>
- Strateški plan revizije učinka.

Ovaj Plan revizija predstavlja objedinjenu verziju ranije donesenih Planova revizija, (od I do V dijela).

---

<sup>27</sup> Uredi za reviziju trebaju osigurati praćenje realizacije svih preporuka finansijske revizije/revizije usklađenosti i značajnog dijela revizija učinka – čak i po cijenu smanjenja broja revizija; nema svrhe ulagati u nove revizije ako se ne može osigurati provođenje preporuka iz ranijih revizija (str. 79).

Uredi za reviziju trebaju razmotriti izradu strateških pravaca ili smjernica na početku godišnjeg planiranja, u kojima će biti dat kratki pregled strateških prioriteta višeg rukovodstva, kako bi revizorima pružili usmjeravanje i fokus u identifikaciji tema za reviziju učinka (str. 66).

## II. PLAN FINANSIJSKE REVIZIJE

a) Ured za reviziju u periodu 2025/2026. godine obaviti će sljedeće finansijske revizije:

| A)                       |               |                                       | FINANSIJSKA REVIZIJA                                                               |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa subjekata revizije | Redni broj    | Broj subjekata revizije <sup>28</sup> | Naziv subjekta revizije                                                            |
| A1                       |               |                                       | <b>OBAVEZNA REVIZIJA SHODNO ČLANU 13. STAV (5) ZAKONA O REVIZIJI</b>               |
|                          | 1             | 1.                                    | Izveštaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu        |
| A2                       |               |                                       | <b>OBAVEZNE REVIZIJE SHODNO ČLANU 13. STAV (4) ZAKONA O REVIZIJI</b>               |
|                          |               |                                       | <b>Budžetski korisnici Federacije Bosne i Hercegovine</b>                          |
|                          | 2             | 1.                                    | Parlament Federacije Bosne i Hercegovine                                           |
|                          | 3             | 2.                                    | Predsjednik i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine                   |
|                          | 4             | 14.                                   | Vlada Federacije Bosne i Hercegovine                                               |
|                          | 5             | 3.                                    | Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova                                         |
|                          | 6             | 4.                                    | Federalno ministarstvo pravde                                                      |
|                          | 7             | 19.                                   | Federalno ministarstvo finansija                                                   |
|                          | 8             | 5.                                    | Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                            |
|                          | 9             | 6.                                    | Federalno ministarstvo prometa i komunikacija                                      |
|                          | 10            | 7.                                    | Federalno ministarstvo zdravstva                                                   |
|                          | 11            | 8.                                    | Federalno ministarstvo trgovine                                                    |
|                          | 12            | 9.                                    | Federalno ministarstvo prostornog uređenja                                         |
|                          | 13            | 15.                                   | Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva                     |
|                          | 14            | 10.                                   | Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata |
|                          | 15            | 16.                                   | Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta                              |
|                          | 16            | 17.                                   | Federalno ministarstvo rada i socijalne politike                                   |
|                          | 17            | 11.                                   | Federalno ministarstvo kulture i sporta                                            |
|                          | 18            | 18.                                   | Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica                               |
|                          | 19            | 12.                                   | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke                                         |
|                          | 20            | 13.                                   | Federalno ministarstvo okoliša i turizma                                           |
|                          |               |                                       | <b>REVIZIJE SHODNO ČLANU 13. STAV (6) ZAKONA O REVIZIJI</b>                        |
|                          |               |                                       | <b>Budžetski korisnici Federacije Bosne i Hercegovine</b>                          |
|                          | 21            | 20.                                   | Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine        |
|                          | <b>UKUPNO</b> |                                       | <b>21</b>                                                                          |
| A3                       |               |                                       | <b>Kantoni, institucije kantona, gradovi i općine</b>                              |
|                          | 22            | 8.                                    | Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo                 |
|                          | 23            | 14.                                   | Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona                                   |

<sup>28</sup> Plan revizije broj: 01-11-2889/25 od 26. 9. 2025.g., broj: 01-11-2889-1/25 od 9. 10. 2025.g., broj: 01-11-2889-2/25 od 24. 10. 2025.g., broj: 01-11-2889-3/25 od 3. 11. 2025.g., 01-11-2889-4/25 od 21. 11. 2025.g. i broj: 01-11-2889-5/25 od 2. 12. 2025.g.

|           |               |     |                                                                                         |
|-----------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 24            | 10. | Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona                               |
|           | 25            | 11. | Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona    |
|           | 26            | 9.  | Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde                                 |
|           | 27            | 2.  | Grad Mostar                                                                             |
|           | 28            | 3.  | Grad Sarajevo                                                                           |
|           | 29            | 6.  | Grad Bosanska Krupa                                                                     |
|           | 30            | 7.  | Grad Novi Travnik                                                                       |
|           | 31            | 15. | Grad Gračanica                                                                          |
|           | 32            | 1.  | Općina Ilijaš                                                                           |
|           | 33            | 4.  | Općina Novo Sarajevo                                                                    |
|           | 34            | 5.  | Općina Tomislavgrad                                                                     |
|           | 35            | 12. | Općina Žepče                                                                            |
|           | 36            | 13. | Općina Busovača                                                                         |
|           | 37            | 16. | Općina Bugojno                                                                          |
|           | <b>UKUPNO</b> |     | <b>16</b>                                                                               |
| <b>A4</b> |               |     | <b>Zavodi, fondovi, agencije i javne ustanove</b>                                       |
|           | 38            | 7.  | Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine             |
|           | 39            | 2.  | Federalni zavod za zapošljavanje                                                        |
|           | 40            | 1.  | Javna ustanova Opća bolnica Tešanj                                                      |
|           | 41            | 8.  | Javna ustanova Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo                                  |
|           | 42            | 3.  | Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“                               |
|           | 43            | 4.  | Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna Travnik        |
|           | 44            | 5.  | Županijski zavod za upošljavanje Livno                                                  |
|           | 45            | 11. | Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona                               |
|           | 46            | 13. | Javna ustanova Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona                            |
|           | 47            | 15. | Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona                                       |
|           | 48            | 6.  | Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova                                              |
|           | 49            | 17. | Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj                                           |
|           | 50            | 9.  | „Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu negu- Ljubuški“                       |
|           | 51            | 10. | „Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu negu, odgoj i obrazovanje- Pazarić“    |
|           | 52            | 12. | „Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu negu- Drin“                           |
|           | 53            | 14. | „Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje- Sarajevo“                     |
|           | 54            | 16. | „Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu negu- Bakovići“                       |
|           | 55            | 18. | Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno                                                     |
|           | 56            | 19. | Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Banovići                                        |
|           | 57            | 20. | Dom zdravlja Grude                                                                      |
|           | 58            | 21. | Dom zdravlja Stolac                                                                     |
|           | <b>UKUPNO</b> |     | <b>21</b>                                                                               |
| <b>A5</b> |               |     | <b>Preduzeća u kojima država ima vlasnički udjel od 50% plus jednu dionicu ili više</b> |
|           | 59            | 1.  | Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo                    |
|           | 60            | 2.  | Dioničko društvo „Sarajevoputevi“ Sarajevo                                              |
|           | 61            | 8.  | Union banka d.d. Sarajevo                                                               |
|           | 62            | 12. | Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine                                           |
|           | 63            | 3.  | „PRETIS“ društvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogošća    |

|           |                                   |     |                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 64                                | 4.  | UNIS „Ginex“ d.d. Goražde                                                                      |
|           | 65                                | 5.  | „Binas“ d.d. Bugojno                                                                           |
|           | 66                                | 6.  | Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići                                                   |
|           | 67                                | 7.  | Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Kakanj                                                       |
|           | 68                                | 9.  | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo „ELDIS<br>TEHNIKA“ d.o.o. Sarajevo        |
|           | 69                                | 10. | Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče                                                       |
|           | 70                                | 11. | Javno preduzeće Komunalno d.o.o. Žepče                                                         |
|           | 71                                | 13. | Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Breza                                                       |
|           | 72                                | 14. | „Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar                                      |
|           | 73                                | 15. | Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika<br>Kladuša                    |
|           | 74                                | 16. | Javno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Bihać                                                         |
|           | <b>UKUPNO</b>                     |     | <b>16</b>                                                                                      |
|           | <b>UKUPNO A (od A1 do<br/>A5)</b> |     | <b>74</b>                                                                                      |
| <b>B)</b> |                                   |     | <b>PRAĆENJA POSTUPANJA PO PREPORUKAMA IZ<br/>PRETHODNO PROVEDENIH FINANSIJSKIH REVIZIJA</b>    |
| <b>B1</b> |                                   |     | <b>Institucije Federacije Bosne i Hercegovine</b>                                              |
|           | 75                                | 1.  | Federalno pravobranilaštvo za 2017. godinu                                                     |
|           | 76                                | 2.  | Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine<br>za 2018. godinu         |
|           | 77                                | 3.  | Kazneno- popravni zavod poluotvorenog tipa Busovača za 2021.<br>godinu                         |
|           | 78                                | 4.  | Kazneno- popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać za 2021.<br>godinu                            |
|           | 79                                | 5.  | Kazneno- popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje za 2021.<br>godinu                           |
|           | 80                                | 6.  | Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu                                     |
|           | 81                                | 8.  | Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom za 2022.<br>godinu                         |
|           | 82                                | 7.  | Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023.<br>godinu                        |
|           | 83                                | 9.  | Federalni zavod za statistiku za 2023. godinu                                                  |
|           | 84                                | 10. | Federalni zavod za poljoprivredu za 2023. godinu                                               |
|           | 85                                | 11. | Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu                                  |
|           | 86                                | 12. | Kazneno- popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo za 2023.<br>godinu                         |
|           | 87                                | 13. | Kazneno- popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar za 2023.<br>godinu                           |
|           | 88                                | 14. | Kazneno- popravni zavod zatvorenog tipa Zenica za 2023. godinu                                 |
|           | 89                                | 15. | Kazneno- popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla za 2023.<br>godinu                            |
|           | <b>UKUPNO</b>                     |     | <b>15</b>                                                                                      |
| <b>B2</b> |                                   |     | <b>Kantoni, institucije kantona, gradovi i općine</b>                                          |
|           | 90                                | 1.  | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke<br>županije za 2017. godinu |
|           | 91                                | 2.  | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko – sanskog<br>kantona za 2017. godinu   |
|           | 92                                | 3.  | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije<br>Posavske za 2017. godinu      |
|           | 93                                | 4.  | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona<br>za 2017. godinu        |

|           |               |     |                                                                                                       |
|-----------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 94            | 5.  | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2017. godinu    |
|           | 95            | 6.  | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2017. godinu |
|           | 96            | 7.  | Direkcija za puteve Kantona Sarajevo za 2019. godinu                                                  |
|           | 97            | 8.  | Uprava za ceste Hercegbosanske županije za 2019. godinu                                               |
|           | 98            | 9.  | Kantonalna direkcija za ceste Zeničko – dobojskog kantona za 2019. godinu                             |
|           | 99            | 10. | Grad Tuzla za 2020. godinu                                                                            |
|           | 100           | 11. | Grad Stolac za 2020. godinu                                                                           |
|           | 101           | 12. | Grad Lukavac za 2020. godinu                                                                          |
|           | 102           | 13. | Općina Tešanj za 2020. godinu                                                                         |
|           | 103           | 14. | Općina Jablanica za 2020. godinu                                                                      |
|           | 104           | 15. | Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za 2020. godinu     |
|           | 105           | 16. | Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo za 2020. godinu                                               |
|           | 106           | 17. | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske za 2020. godinu                         |
|           | 107           | 18. | Grad Orašje za 2021. godinu                                                                           |
|           | 108           | 19. | Grad Gradačac za 2021. godinu                                                                         |
|           | 109           | 20. | Općina Vogošća za 2021. godinu                                                                        |
|           | 110           | 21. | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko- dobojskog kantona za 2021. godinu       |
|           | 111           | 22. | Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko- neretvanskog kantona za 2021. godinu                     |
|           | 112           | 23. | Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona za 2023. godinu                                             |
|           | <b>UKUPNO</b> |     | <b>23</b>                                                                                             |
| <b>B3</b> |               |     | <b>Zavodi, fondovi, agencije i javne ustanove</b>                                                     |
|           | 113           | 1.  | Dom zdravlja Mostar za 2021. godinu                                                                   |
|           | 114           | 2.  | Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2021. godinu                                          |
|           | 115           | 3.  | Javna zdravstveno – nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla za 2021. godinu        |
|           | 116           | 4.  | Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zenica za 2021. godinu                                                  |
|           | 117           | 5.  | Klinički centar Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu                                               |
|           | 118           | 6.  | Sveučilišna klinička bolnica Mostar za 2022. godinu                                                   |
|           | 119           | 7.  | Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2022. godinu                       |
|           | 120           | 8.  | Dom zdravlja Tomislavgrad za 2022. godinu                                                             |
|           | 121           | 9.  | Dom zdravlja Odžak za 2022. godinu                                                                    |
|           | 122           | 10. | Dom zdravlja Livno za 2022. godinu                                                                    |
|           | 123           | 11. | Dom zdravlja Ljubuški za 2022. godinu                                                                 |
|           | 124           | 12. | Javna ustanova Dom zdravlja Kiseljak za 2022. godinu                                                  |
|           | 125           | 13. | Javna ustanova Dom zdravlja Konjic za 2022. godinu                                                    |
|           | 126           | 14. | Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zavidovići za 2022. godinu                                              |
|           | 127           | 15. | Javna ustanova Dom zdravlja Stari grad Mostar za 2022. godinu                                         |
|           | 128           | 16. | Javna ustanova Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde za 2022. godinu                            |
|           | 129           | 17. | Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Živinice za 2022. godinu                                      |
|           | 130           | 18. | Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Cazin za 2022. godinu                                               |
|           | <b>UKUPNO</b> |     | <b>18</b>                                                                                             |
| <b>B4</b> |               |     | <b>Preduzeća u kojima država ima vlasnički udjel od 50% plus jednu dionicu ili više</b>               |
|           | 131           | 1.  | Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin za 2018. godinu                                      |

|  |                                     |     |                                                                                               |
|--|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 132                                 | 2.  | Tvornica transportnih uređaja Energetik d.o.o. Tuzla za 2020. godinu                          |
|  | 133                                 | 3.  | Javno poduzeće „Komunalno“ d.o.o. Grude za 2022. godinu                                       |
|  | 134                                 | 4.  | Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj za 2020. godinu                                             |
|  | 135                                 | 5.  | UNIS GROUP d.o.o. za 2020. godinu                                                             |
|  | 136                                 | 6.  | Javno komunalno preduzeće „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2020. godinu                               |
|  | 137                                 | 7.  | Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu         |
|  | 138                                 | 8.  | Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica za 2021. godinu                          |
|  | 139                                 | 9.  | Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za 2021. godinu                            |
|  | 140                                 | 10. | Javno komunalno preduzeće „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama za 2021. godinu                     |
|  | 141                                 | 11. | Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu            |
|  | 142                                 | 12. | Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH GAS“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu    |
|  | 143                                 | 13. | Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Livno za 2021. godinu                                      |
|  | 144                                 | 14. | Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu |
|  | 145                                 | 15. | Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Cazin za 2021. godinu                              |
|  | 146                                 | 16. | Kantonalno javno komunalno preduzeće „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu                  |
|  | 147                                 | 17. | Javno komunalno preduzeće „Pannonica“ d.o.o. Tuzla za 2022. godinu                            |
|  | 148                                 | 18. | Javno preduzeće „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu                                       |
|  | 149                                 | 19. | Javno preduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar Bus“ d.o.o. Mostar za 2022. godinu        |
|  | 150                                 | 20. | Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Široki Brijeg za 2022. godinu                      |
|  | <b>UKUPNO</b>                       |     | <b>20</b>                                                                                     |
|  | <b>UKUPNO B (od B1 do B4)</b>       |     | <b>76</b>                                                                                     |
|  | <b>UKUPAN BROJ REVIZIJA (A + B)</b> |     | <b>150</b>                                                                                    |

## b) Provođenje finansijske revizije

Planirane revizije iz tačke II. a) obuhvatit će finansijske revizije (revizije finansijskih izvještaja i revizije usklađenosti) za 2025. godinu.

Rok za provođenje finansijske revizije:

- Tačke II (a) grupa (A1) i (A2), utvrđen je članom 16. stav 2. Zakona o reviziji;
- Za tačke II. (a) grupa (A3), (A4), (A5), (B1), (B2), (B3) i (B4) krajnji rok je 30. 9. 2026. godine, ukoliko nije Terminskim planom drugačije određeno.

### III. PLAN REVIZIJE UČINKA

a) Ured za reviziju će obaviti revizije učinka u okviru sljedećih tematskih oblasti:

| Redni broj | Tematska oblast                                                                                     | Rezultat aktivnosti                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Zaštita od požara                                                                                   | Objavljeni izvještaji revizije učinka |
| 2.         | Socijalna zaštita starijih osoba                                                                    |                                       |
| 3.         | Očuvanje okoliša                                                                                    |                                       |
| 4.         | Zdravstvene usluge                                                                                  |                                       |
| 5.         | Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja „Rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama“ |                                       |
| 6.         | Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja „Učinkovitost poticaja u poljoprivredi“                |                                       |
| 7.         | Utvrđiti će se posebnom odlukom                                                                     |                                       |
| 8.         | Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja „Inkluzivno obrazovanje u Federaciji BiH“              | Izrada Nacrta izvještaja              |
| 9.         | Utvrđiti će se posebnom odlukom                                                                     |                                       |

#### b) Provođenje revizija učinka

Rok za provođenje revizija učinka je 31. 12. 2026. godine.

#### I. SPECIJALNE REVIZIJE

U skladu sa članom 18. Zakona o reviziji, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ili Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati da Ured za reviziju izvrši specijalnu reviziju. Za zahtjeve o specijalnim revizijama Komisija je obavezna Uredu osigurati posebna budžetska sredstva.

#### II. REALIZACIJA PLANA

Revizorski timovi obaviti će revizije u skladu sa Zakonom o reviziji i internim aktima Ureda za reviziju, uz obaveznu primjenu INTOSAI Okvira profesionalnih objava („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/25).

Za realizaciju ovog Plana zadužuju se sektori za finansijsku reviziju i reviziju učinka, svaki u okviru svoje nadležnosti, a odjeljenja za obezbjeđenje adekvatne logističke podrške.

**GENERALNI REVIZOR**

**Mirza Kudić**